سروشتی کات

بۆ هەموو شتێک وەرزێک هەیە و کاتێکی هەیە بۆ هەموو مەبەستێک لە ژێر ئاسماندا :بانگەواز ٣ :١

پێنج کتێبی پیرۆز

به تێپەڕبوونی کات ،قائین لە بەرهەمی زەوییەکە هێنایە قوربانی بۆ یەزدان .سەرەتای ژیان ٣:٤

بەڵام پەیمانەکەم لەگەڵ ئیسحاقدا دەچەسپێنم ،کە سارا لەم کاتەدا لە ساڵی داهاتوودا بۆت هەڵدەگرێت .سەرەتای ژیان ٢١:١٧

ئینجا گوتی» :بەپێی کاتەکانی ژیان دەگەڕێمەوە بۆ لات .سارا ژنەکەت کوڕێکی دەبێت .سارا لە دەرگای چادرەکە کە لە پشتیەوە بوو گوێی لێ بوو .ئیبراهیم و سارا پیر بوون و تەمەنیان باش بوو .وە وازی لە سارا هێنا وەک شێوازی ژنان .بۆیە سارا لە دڵی خۆیدا پێکەنی و گوتی» :دوای پیر بووم ،ئاغاکەم پیر بوو ،دڵخۆش دەبم؟ «یەزدان بە ئیبراهیمی گوت» :سارا بۆچی پێکەنی و گوتی» :ئایا من بە دڵنیاییەوە منداڵێک لەدایک بم کە پیر بووبێت؟ «ئایا هیچ شتێک بۆ یەزدان زۆر قورسە؟ لە کاتی دیاریکراودا بەپێی کاتەکانی ژیان دەگەڕێمەوە بۆ لای تۆ و سارا کوڕێکی دەبێت .سەرەتای ژیان ١٨ :١٠-١٤

چونکە سارا دووگیان بوو ،لە تەمەنی پیریدا ئیبراهیم کوڕێکی لەدایک کرد ،لەو کاتەی کە خودا قسەی لەگەڵ کردبوو .سەرەتای ژیان ٢:٢١

وە وشترەکانی لە دەرەوەی شار لە لای بیرێکی ئاو لە کاتی ئێوارەدا ،تەنانەت ئەو کاتەی کە ژنان دەچنە دەرەوە بۆ ئاوکێشان ، ئەژنۆیان دا .سەرەتای ژیان ٢٤ :١١

ئینجا گوتی» :ئەوەتا ڕۆژێکی بەرزە و کاتی کۆکردنەوەی ئاژەڵەکان نەهاتووە ،مەڕەکان ئاو بدەن و بڕۆن و خۆراکیان پێ بدەن . سەرەتای ژیان ٢٩ :٧

ڕاستودروستی منیش لە ڕۆژانی داهاتوودا وەڵامم دەداتەوە ،کاتێک بۆ کرێی من لەبەردەمتدا دێت ،هەرکەسێک لە بزنەکاندا پەڵە و پەڵەی نەبێت و لە مەڕەکاندا قاوەیی نەبێت ،لەگەڵمدا بە دزراو هەژمار دەکرێت .سەرەتای ژیان ٣٣:٣٠

لەو کاتەی کە ئاژەڵەکان دووگیان بوون ،چاوەکانم بەرزکردەوە و لە خەودا بینیم ،ئەو بەرخانەی کە بەسەر ئاژەڵەکاندا بازیان دەدا ، ئەڵقەدار و پەڵە و پەڵەدار بوون .سەرەتای ژیان ٣١ :١٠

لە کاتی منداڵبوونیدا ،دووانە لە سکیدا بوون .سەرەتای ژیان ٢٧:٣٨

هەر لەو کاتەوەی کە لە ماڵەکەی خۆی و هەموو شتێکی هەبوو ،یەزدان ماڵی میسرییەکەی لەبەر یوسف بەرەکەتدار کرد .نیعمەتی یەزدان لەسەر هەموو ئەو شتانەی لە ماڵ و کێڵگەکەدا هەیبوو بوو .سەرەتای ژیان ٣٩ :٥

چونکە جگە لەوەی درەنگ کەوتبووین ،بە دڵنیاییەوە ئێستا ئەم جارەی دووەم گەڕاینەوە .سەرەتای ژیان ١٠:٤٣

ئینجا کاتی مردنی ئیسرائیل نزیک بووەوە ،یوسفی کوڕی بانگ کرد و پێی گوت» :ئەگەر ئێستا نیعمەتم لەبەردەمتدا دۆزیەوە ، دەستت بخەرە ژێر ڕانم و بە میهرەبانی و ڕاستگۆیی لەگەڵمدا مامەڵە بکە .تکایە لە میسر مەمنێژن :سەرەتای ژیان ٢٩:٤٧

به تێپەڕبوونی کات پاشای میسر مرد ،نەوەی ئیسرائیل بەهۆی کۆیلایەتییەوە ئاهێکیان هەڵکێشا و هاواریان کرد و هاواریان بەهۆی کۆیلایەتیەکەوە هاتە لای خودا .دەرچوون ٢٣:٢

فیرعەونیش لەم کاتەدا دڵی ڕەق کردەوە و نەیهێشت خەڵکەکە بڕۆن .دەرچوون ٣٢:٨

یەزدان کاتێکی دیاری کرد و گوتی» :سبەی یەزدان ئەم کارە لە خاکەکەدا دەکات «.چونکە لەم کاتەدا هەموو بەڵاکانم دەنێرم بەسەر دڵت و بەندەکانت و گەلەکەتدا .بۆ ئەوەی بزانیت کە کەس وەک من لە هەموو زەویدا نییە .سبەینێ لەم کاتەدا تەپوتۆزێکی زۆر توند دەبارێت ،کە لە سەرەتای دامەزراندنیەوە تا ئێستا لە میسردا نەبووە .فیرعەون نارد و موسا و هارونی بانگ کرد و پێی گوتن» :ئەمجارە گوناهم کردووە ،یەزدان ڕاستگۆیە ،من و گەلەکەم خراپەکارین «.دەرچوون ٩ :٥، ١٤، ١٨، ٢٧

کاتێک کوڕەکەت لە داهاتوودا لێت دەپرسێت و دەڵێت» :ئەمە چییە؟ «پێی بڵێ :یەزدان بە هێزی دەستی لە میسرەوە لە ماڵی کۆیلایەتی دەرهێناین .بەڵام هەموو یەکەم منداڵەکانم دەفرۆشمەوە .دەرچوون ١٣ :١٤-١٥

ئەگەر هەستایەوە و بە دارەکەیەوە بڕوات ،ئەوا ئەو کەسەی لێیدا واز لێدەهێنێت ،تەنها ئەو پارەی لەدەستدانی کاتەکەی دەدات و بە تەواوی چاک دەبێتەوە .بەڵام ئەگەر گا لە ڕابردوودا خووی بە قۆچەکەیەوە گرتبێت و بۆ خاوەنەکەی شایەتحاڵی درابێت و نەیهێشتبێتەوە ،بەڵکو پیاوێک یان ژنێکی کوشتووە .گاکە بەردباران دەکرێت و خاوەنەکەی دەکوژرێت «.یان ئەگەر بزانرێت کە گا لە ڕابردوودا پاڵیان پێوەوە و خاوەنەکەی لەناودا نەیهێشتۆتەوە؛ بە دڵنیاییەوە گا لە بەرامبەر گادا دەدات .مردوویش هی خۆی دەبێت .دەرچوون ٢١ :١٩، ٣٦،٢٩

جەژنی نانە بێ خەمیرەکان بپارێزە) :حەوت ڕۆژ نانی بێ خەمیرە بخۆ ،وەک فەرمانم پێکردیت ،لە کاتی دیاریکراوی مانگی ئەبیب ،چونکە لەو کاتەدا لە میسرەوە هاتیتە دەرەوە ،کەسیش بە بەتاڵی لەبەردەمم دەرناکەوێت (:دەرچوون ١٥:٢٣

جەژنی نانە بێ خەمیرەکان بپارێزە .لە سەردەمی مانگی ئەبیبدا حەوت ڕۆژ نانی بێ خەمیرە بخۆ ،وەک فەرمانم پێکردیت ،چونکە لە مانگی ئەبیبدا لە میسرەوە هاتیتە دەرەوە .شەش ڕۆژ کار دەکەیت ،بەڵام لە ڕۆژی حەوتەمدا پشوو دەدەیت ،لە کاتی خواردن و دروێنەکردندا پشوو دەدەیت .دەرچوون ٣٤ :١٨،٢١

پۆشاکەکە ،یان چەقۆ ،یان پشم ،یان هەر شتێکی پێست کە بیشۆیت ،ئەگەر تاعونەکە لێیان دوورکەوتەوە ،ئەوا بۆ جاری دووەم دەشۆردرێت و پاک دەبێتەوە .لێڤیا ١٣ :٥٨

وە ئەگەر ژنێک لە کاتی جیابوونەوەیدا چەندین ڕۆژ کێشەی خوێنی هەبێت ،یان لە کاتی جیابوونەوەی زیاتر ڕابکات؛ هەموو ڕۆژەکانی سەرهەڵدانی پیسییەکەی وەک ڕۆژانی جیابوونەوەی دەبێت ،پیس دەبێت .لێڤیا ١٥:٢٥

هەروەها ژنێک مەبە بۆ لای خوشکەکەی ،بۆ ئەوەی بێزاری بکات ،بۆ ئەوەی ڕووتییەکەی ئاشکرا بکات ،لە تەنیشت ئەوی دیکە لە تەمەنی ژیانیدا .لێڤیەکان ١٨ :١٨

سەرەڕای شارەکانی لێڤیەکان و ماڵەکانی شارەکانی خاوەندارێتی خۆیان ،لێڤیەکان دەتوانن لە هەر کاتێکدا بیکەنەوە .لە ساڵی فرۆشراوەوە تا ساڵی یۆبیل لەگەڵ ئەو کەسەی کرێیوەتی ،حساب دەکات ،نرخی فرۆشتنەکەی بەپێی ژمارەی ساڵەکان دەبێت ، بەپێی سەردەمی خزمەتکاری بەکرێگیراو لەگەڵیدا دەبێت .لاوییەکان ٢٥:٥٠،٣٢

وەرینەکانتان دەگاتە وەرزێڕ و وەرزێڕەکەش دەگاتە کاتی چاندن ،نانی خۆتان تا تێر دەخۆن و لە خاکەکەتان بە سەلامەتی دەژین . لێڤیا ٢٦ :٥

وە خاکەکە چییە ،چەور بێت یان لاواز ،دار تێیدا بێت یان نا .ئازا بن و بەرهەمی خاکەکە بهێنن .ئێستا سەردەمەکە سەردەمی ترێی یەکەم پێگەیشتوو بوو .ژمارەکان ١٣:٢٠

بە دانیشتوانی ئەم خاکە دەگێڕنەوە ،چونکە بیستوویانە کە تۆ یەزدان لەنێو ئەم گەلەدایت ،یەزدان ڕووبەڕوو دەبینرێت و هەورەکەت بەسەریاندا وەستاوە و بە ڕۆژ بە ستوونی هەور و لە شەودا لە ستوونی ئاگردا پێشیان دەڕۆیت .ژمارەکان ١٤:١٤

چۆن باوباپیرانمان دابەزین بۆ میسر و ئێمەش لە مێژە لە میسر نیشتەجێ بووین .میسرییەکان ئێمە و باوباپیرانمان بێزاریان کرد : ژمارەکان ٢٠:١٥

لەو کاتەدا فەرمانم پێکردن و گوتم :یەزدانی پەروەردگارتان ئەم خاکەی پێداویت بۆ ئەوەی ببێتە خاوەندارێتی .لەو کاتەدا فەرمانم بە یەشوع کرد و گوتم» :چاوەکانت هەموو ئەو شتانەیان بینی کە یەزدانی پەروەردگارت بەم دوو پاشایە کردوویەتی ،یەزدان بەو شێوەیەش لەگەڵ هەموو ئەو شانشینیانەی کە تێدەپەڕیت دەیکات «.دووبارەکردنەوەی دووبارە ٣ :١٨،٢١

لەو کاتەدا یەزدان فەرمانی پێکردم کە ڕێسا و حوکمەکانتان فێر بکەم ،بۆ ئەوەی لەو خاکەی کە دەچنە ئەوێ بۆ ئەوەی خاوەندارێتی بکەن ،جێبەجێی بکەن .دووبارەکردنەوەی دووبارە ١٤:٤

لەو کاتەدا یەزدان پێی فەرمووم» :دوو تەختەی بەرد وەک یەکەمیان ببڕە و سەرکەو بۆ لای من بۆ سەر چیاکە و کەشتییەکی دارت بۆ دروست بکە «.لەو کاتەدا یەزدان هۆزی لێڤی جیاکردەوە ،تا سندوقی پەیمانی یەزدان هەڵبگرن و لەبەردەم یەزدان بوەستن بۆ خزمەتکردنی و بەرەکەتدارکردن بەناوی ئەوەوە ،تا ئەمڕۆ .چل ڕۆژ و چل شەو بە پێی یەکەم جار لە چیاکەدا مامەوە . لەو کاتەشدا یەزدان گوێی لێ بووم و یەزدان نەیویست لەناوت ببات .دووبارەکردنەوەی کتێبی پیرۆز ١٠ :١٠،٨،١

کاتێک شارێک بۆ ماوەیەکی زۆر گەمارۆ دەدەیت ،لە شەڕکردن لەگەڵیدا بۆ گرتنی ،دارەکانی لەناو مەبە بە زۆر تەقەمەنی لە دژی ،چونکە دەتوانیت لێیان بخۆیت و نایانبڕیت) چونکە دارە کێڵگەکە ژیانی مرۆڤە (بۆ ئەوەی لە گەمارۆدا بەکاریان بهێنیت : دووبارەکردنەوەی یاساکان ٢٠ :١٩

مێژوو

لە کاتی داخستنی دەروازەکەدا ،کە تاریک بوو ،پیاوەکان چوونە دەرەوە ،من نازانم پیاوەکان بۆ کوێ چوون ،خێرا بەدوایاندا بگەڕێن .چونکە دەستیان پێدەگات «.یەشوع ٥:٢

ئینجا یەشوع دوانزە پیاوەکەی بانگ کرد کە لە نەوەی ئیسرائیل ئامادەی کردبوون ،لە هەر هۆزێک پیاوێک ،یەشوع پێی گوتن : »لەبەردەم سندوقی یەزدانی پەروەردگارتان بپەڕنەوە بۆ ناوەڕاستی ڕووباری ئوردن و هەریەک لە ئێوە بەردێک لەسەر شانی هەڵبگرن ،بەپێی ژمارەی هۆزەکانی نەوەی ئیسرائیل ،بۆ ئەوەی ئەمە نیشانەیەک بێت لە نێوانتاندا ،کە کاتێک نەوەکانتان لە کاتی خۆیدا داوای لە باوکەکانیان بکەن «.وەرە و گوت» :مەبەستتان چییە لەم بەردانە؟ «ئینجا وەڵامیان بدەنەوە :ئاوی ئوردن لەبەردەم سندوقی پەیمانی یەزدان بڕاوە .کاتێک بەسەر ئوردن تێپەڕی ،ئاوی ئوردن بڕدرا ،ئەم بەردانە بۆ هەمیشە دەبنە یادگاری بۆ نەوەی ئیسرائیل .یەشوع ٤ :٤-٧

لەو کاتەدا یەزدان بە یەشوعی گوت» :چەقۆی تیژت بۆ دروست بکە و بۆ جاری دووەم خەتەنەکردنی نەوەی ئیسرائیل «.یەشوع ٢:٥

لە جاری حەوتەمدا کە کاهینەکان شمشاڵیان لێدا ،یەشوع بە گەلەکەی گوت» :هاوار بکەن .چونکە یەزدان شارەکەی پێداویت . یەشوع ١٦:٦

کاتێک پاشای عای بینی ،بەپەلە بەرەبەیان هەستان و پیاوەکانی شارەکە چوونە دەرەوە بۆ شەڕکردن لەگەڵ ئیسرائیل ،ئەو و هەموو گەلەکەی ،لە کاتێکی دیاریکراودا ،لەبەردەم دەشتەکەدا .بەڵام نەیدەزانی درۆزنەکان لە پشت شارەکەوە بۆسەیان بۆ داناوە . یەشوع ١٤:٨

یەشوع هەموو ئەم پاشاکان و خاکەکەیان لە یەک کاتدا گرت ،چونکە یەزدانی پەروەردگاری ئیسرائیل شەڕی بۆ ئیسرائیل کرد . یەشوع ٤٢:١٠

یەزدان بە یەشوعی فەرموو» :لەبەر ئەوان مەترسە ،چونکە سبەی لەم کاتەدا هەموو کوژراوەکانیان دەدەمە بەردەم ئیسرائیل ، ئەسپەکانیان دەکوڵێنیت و گالیسکەکانیان بە ئاگر بسوتێنیت «.لەو کاتەدا یەشوع گەڕایەوە و حەسۆری گرت و پاشای بە شمشێر کوشت ،چونکە حەزۆر پێشتر سەرۆکی هەموو ئەو شانشینیانە بوو .یەشوع بۆ ماوەیەکی زۆر شەڕی لەگەڵ هەموو ئەو پاشاکان کرد .لەو کاتەدا یەشوع هات و ئەناکییەکانی لە شاخەکان و لە حەبرۆن و لە دەبیر و لە عەنەب و لە هەموو چیاکانی یەهودا و لە هەموو چیاکانی ئیسرائیل بڕییەوە ،یەشوع بە تەواوی لەگەڵ شارەکانیان لەناوبرد .یەشوع ١١ :٦ ،١٠ ،١٨،٢١

بۆیە گوتمان :کاتێک لە ڕۆژانی داهاتوودا بە ئێمە یان بە نەوەکانمان دەڵێن ،جارێکی دیکە بڵێین» :ئەوە نەخشەی قوربانگای یەزدان ببینە کە باوباپیرانمان بۆ قوربانی سووتاندن و نە بۆ قوربانیکردن دروستیان کردووە .بەڵام شایەتحاڵی نێوان ئێمە و ئێوەیە . یەشوع ٢٨:٢٢

دوای ماوەیەکی زۆر کە یەزدان پشوویەکی بە ئیسرائیل دا لە هەموو دوژمنەکانی دەوروبەریان ،یەشوع پیر بوو و تەمەنی برد . یەشوع ١:٢٣

بڕۆ هاوار بکە بۆ ئەو خوداوەندانەی کە هەڵتبژاردوون .با لە کاتی تەنگانەتدا ڕزگارتان بکەن .دادوەرەکان ١٤:١٠

به تێپەڕبوونی کات ،نەوەی عەمۆن شەڕیان لەگەڵ ئیسرائیل کرد .لە کاتێکدا ئیسرائیل سێ سەد ساڵ لە حەشبۆن و شارۆچکەکانی و لە عەروێر و شارۆچکەکانی و لە هەموو ئەو شارانەی لە کەناراوەکانی عەرنۆن نیشتەجێ بوو؟ بۆچی لەو ماوەیەدا وەرنەگرتەوە؟ دادوەرەکان ١١ :٤،٢٦

بەڵام ژنەکەی پێی گوت» :ئەگەر یەزدان پێی خۆش بوو بمانکوژێت ،ئەوا قوربانی سووتاندن و قوربانی گۆشتی بەدەستی ئێمە وەرنەدەگرت ،نە هەموو ئەمانەمان پیشان دەدا و وەک ئەم کاتەش شتی وەک ئەمانەمان پێدەگوت «.دادوەرەکان ٢٣:١٣

بەڵام باوکی و دایکی نەیاندەزانی کە لە یەزدانەوەیە و بەدوای بۆنەیەکدا دەگەڕێت لە دژی فەلەستینییەکان ،چونکە لەو کاتەدا فەلەستینییەکان حوکمڕانییان بەسەر ئیسرائیلدا هەبوو .دادوەرەکان ٤:١٤

هەر بۆیە دوای دووگیانبوونی هانا کاتێک هات ،کوڕێکی لەدایک بوو و ناوی لێنا ساموێل و گوتی» :چونکە داوای لە یەزدانم کردووە 1 «.ساموئێل1:20

ئینجا یەزدان بۆ جاری سێیەم ساموێلی بانگ کرد .ئینجا هەستا و چووە لای ئەلی و گوتی» :ئەوەم !چونکە تۆ بانگت کردم .ئینجا ئەلی زانی کە یەزدان منداڵەکەی بانگ کردووە 1 .ساموئێل3:8

سبەی لەم کاتەدا پیاوێک لە خاکی بنیامینەوە بۆت دەنێرم و مەسحی دەکەیت بۆ ئەوەی ببێتە سەرکردەی گەلەکەم ئیسرائیل ،تاکو گەلەکەم لە دەستی فەلەستینییەکان ڕزگار بکات ،چونکە سەیری گەلەکەمم کردووە ،چونکە هاواریان بۆ من هاتووە .یەکەمی ساموئێل ١٦:٩

بە نێردراوانی هاتنیان گوت» :بە پیاوانی یابێش گلعاد دەڵێن :سبەی کە خۆر گەرم دەبێت ،یارمەتیتان دەبێت «.پێغەمبەرەکان هاتن و بە پیاوانی یابێشیان نیشان دا .و دڵخۆش بوون .یەکەم ساموئێل ١١ :٩

ماوەی داود لە حەبرۆن پاشا بوو بەسەر بنەماڵەی یەهودا حەوت ساڵ و شەش مانگ بوو .٢ ساموئێل ١١:٢

هەروەها لە ڕابردوودا ،کاتێک شاول پاشا بوو بەسەرماندا ،تۆ ئەو کەسە بوویت کە ئیسرائیل دەبردە دەرەوە و هێنایە دەرەوە ، یەزدان پێی فەرموویت» :تۆ خۆراک بە گەلەکەم دەدەیت ئیسرائیل و دەبیتە سەرکردەی ئیسرائیل «.٢ ساموئێل ٢:٥

لە کاتێکدا لە کاتی دەرهێنانی نەوەی ئیسرائیل لە میسرەوە تا ئەمڕۆ لە هیچماڵێکدا نیشتەجێ نەبووم ،بەڵکو لە چادر و چادرێکدا ڕۆیشتووم .هەروەک چۆن هەر لەو کاتەوە کە فەرمانم بە دادوەرەکان کرد کە بەسەر گەلەکەم ئیسرائیلدا بن و لە هەموو دوژمنەکانت پشوویان پێداویت .هەروەها یەزدان پێت دەڵێت کە ماڵت بۆ دەکات .٢ ساموئێل ٦:٧

دوای تەواوبوونی ساڵەکە ،لەو کاتەی کە پاشاکان دەچنە شەڕەوە ،داود یۆئاب و خزمەتکارەکانی لەگەڵ خۆی و هەموو ئیسرائیل نارد .نەوەی عەمۆنیان لەناوبرد و ڕەباشیان گەمارۆ دا .بەڵام داود هەر لە ئۆرشەلیم مایەوە .٢ ساموئێل ١١ :١

بۆیە ئەبشالۆم ناردی بۆ یۆئاب بۆ ئەوەی بینێرێتە لای پاشا .بەڵام نەیویست بێتە لای ،کاتێک بۆ جاری دووەم ناردەوە ،نەهات 2 . ساموئێل14:29

حوشای بە ئەبشالۆمی گوت» :ئەو ئامۆژگارییەی ئەحیتۆفێل داوویەتی لەم کاتەدا باش نییە «.٢ ساموئێل ١٧ :٧

ئاماسا چووە بۆ کۆکردنەوەی پیاوانی یەهودا ،بەڵام زیاتر لەو کاتەی کە بۆی دیاری کردبوو ،مایەوە .٢ ساموئێل ٥:٢٠

ئینجا قسەی کرد و گوتی» :ئەوان لە کۆندا خوویان گرتبوو و دەیانگوت» :بە دڵنیاییەوە داوای ئامۆژگاری لە هابیل دەکەن ،بەم شێوەیە کۆتاییان بە قسەکە هێنا 2 «.ساموئێل20:18

ناوی ئەو پیاوە بەهێزانە بوو کە داود هەیبوو :تەخمۆنی کە لەسەر کورسییەکە دانیشتبوو ،سەرۆکی سەرکردەکان بوو .ئادینۆی ئێزنییش هەمان شت بوو :ڕمەکەی لە دژی هەشت سەد کەس بەرزکردەوە ،کە لە یەک کاتدا کوشتیان .سێ سەرۆک لە سی سەرۆکەکە دابەزین و لە کاتی دروێنەکردندا هاتنە لای داود بۆ ئەشکەوتی عەدولام ،سوپای فەلەستییەکانیش لە دۆڵی ڕەفایم چەقۆیان دا .ئینجا بەنایا کوڕی یەهۆیادا کوڕی پیاوێکی ئازا لە کابزیل ،کە زۆر کردەوەی کردبوو ،دوو پیاوی شێری مۆئابی کوشت ،دابەزی و شێرێکی لە ناوەڕاستی چاڵێکدا لە کاتی بەفردا کوشت :٢ ساموئێل ٢٣ :٨ ، ١٣،٢٠

یەزدان لە بەیانییەوە تا کاتی دیاریکراو تاعونێکی بەسەر ئیسرائیلدا نارد ،حەفتا هەزار پیاو لە دانەوە تا بەێرشەبا مرد 2 .ساموئێل 24:15

باوکی لە هیچ کاتێکدا نارەزایی نەکردبوو کە بڵێت» :بۆچی وات کردووە؟ «هەروەها پیاوێکی زۆر باش بوو؛ دایکی لە دوای ئەبشالۆم لەدایک بوو .یەکەمی پاشاکان1:6

پاشا بە ئەبیاتاری کاهین گوت» :برۆ بۆ ئەناتۆت بۆ کێڵگەکانی خۆت .چونکە تۆ شایەنی مردنیت ،بەڵام من لەم کاتەدا ناتکوژم ، چونکە سندوقی یەزدانی پەروەردگارت لەبەردەم داودی باوکمدا هەڵگرت و لە هەموو ئەو شتانەی باوکم تووشی ئازار بوویت . یەکەمی پاشاکان ٢٦:٢

لەو کاتەدا سلێمان جەژنێکی سازکرد و هەموو ئیسرائیل لەگەڵیدا ،کۆبوونەوەیەکی گەورە ،لە هاتنە ژوورەوەی حەماتەوە تا ڕووباری میسر ،لەبەردەم یەزدانی پەروەردگارمان ،حەوت ڕۆژ و حەوت ڕۆژ و چواردە ڕۆژ .یەکەمی پاشاکان ٦٥:٨

یەزدان بۆ جاری دووەم بۆ سلێمان دەرکەوت ،وەک چۆن لە گیبعۆن بۆی دەرکەوت .یەکەمی پاشاکان ٢:٩

لە کاتی پێشکەشکردنی قوربانی ئێوارەدا ،ئیلیا پێغەمبەر نزیک بووەوە و گوتی» :یەزدانی پەروەردگاری ئیبراهیم و ئیسحاق و ئیسرائیل ،با ئەمڕۆ بزانرێت کە تۆ خودای ئیسرائیلیت و من خزمەتکاری تۆم و هەموو ئەمانەم بە قسەی تۆ کردووە «.یەکەمی پاشاکان ٣٦:١٨

لە حەوتەم جاردا وتی» :ئەوەتا هەورێکی بچووک لە دەریاوە هەڵدەستێت وەک دەستی مرۆڤ «.ئینجا گوتی» :برۆ و بە ئەحاب بڵێ :گالیسکەکەت ئامادە بکە و دابەزە ،بۆ ئەوەی باران ڕێگریت لێ نەکات «.یەکەمی پاشاکان ٤٤:١٨

فریشتەی یەزدان بۆ جاری دووەم هاتەوە و دەستی لێدا و گوتی» :هەستە و بخۆ .چونکە گەشتەکە زۆر گەورەیە بۆ تۆ .یەکەمی پاشاکان ٧:١٩

گوتی» :لەم وەرزەدا ،بەپێی کاتەکانی ژیان ،کوڕێک لە باوەش دەگریت «.ژنەکەش گوتی» :نا گەورەم ،ئەی پیاوی خودا ،درۆ لەگەڵ خزمەتکارەکەت مەکە «.ژنەکە دووگیان بوو و کوڕێکی بوو لەو وەرزەی کە ئەلیشا پێی گوتبوو ،بەپێی سەردەمی ژیانی . دووەم پاشاکان ٤ :١٦-١٧

ئینجا پێی گوت» :کاتێک پیاوەکە لە گالیسکەکەیەوە وەرگەڕا بۆ ئەوەی پێشوازیت لێ بکات ،دڵم لەگەڵت نەچوو؟ «ئایا کاتی وەرگرتنی پارە و وەرگرتنی جل و بەرگ و باخی زەیتون و باخی ترێ و مەڕ و گا و کۆیلەی پیاو و کەنیزە؟ ٢ پاشاکان ٢٦:٥

ئینجا ئەلیشا گوتی» :گوێ لە قسەی یەزدان بگرن .یەزدان ئەمە دەفەرموێت» :سبەینێ لەم کاتەدا لە دەروازەی سامریا پێوەرێک ئاردی ورد بە شیکڵێک و دوو پێوەر جۆ بە شیکڵێک دەفرۆشرێت «.٢ پاشاکان ١:٧

فینهاسی کوڕی ئەلعازار لە ڕابردوودا فەرمانڕەواییان بوو ،یەزدانیش لەگەڵیدا بوو .یەکەمی تەمەن ٢٠:٩

هەروەها لە ڕابردوودا ،کاتێک شاول پاشا بوو ،تۆ ئەو کەسە بوویت کە ئیسرائیل دەبردە دەرەوە و هێنایتە دەرەوە ،یەزدانی پەروەردگارت پێی فەرموویت» :تۆ خۆراک بە گەلەکەم دەدەیت ئیسرائیل و تۆ فەرمانڕەوای گەلەکەم دەبیت بەسەر ئیسرائیلدا «. یەکەمی تەمەن ٢:١١

ئەمە ژمارەی ئەو پیاوە بەهێزانەیە کە داود هەیبوو .یاشوبیام ،حەخمۆنی ،سەرۆک کاپتنەکان ،ڕمەکەی بەرزکردەوە بەرامبەر سێ سەد کەس کە لە یەک کاتدا لەلایەن ئەوەوە کوژران .یەکەمی تەمەن ١١ :١١

لەو کاتەدا کە داود بینی کە یەزدان وەڵامی داوەتەوە لە کۆشکی ئۆرنانی یەبوسی ،پاشان لەوێ قوربانی کرد .یەکەمی تەمەن 21:28

دوای تێپەڕبوونی دوو ساڵ ،بەهۆی نەخۆشییەوە ڕیخۆڵەکانی کەوتنە دەرەوە ،بەم شێوەیە بەهۆی نەخۆشییە ئازارییەکانەوە مرد . گەلەکەی هیچ سووتاندنێکی بۆ نەکرد ،وەک سووتاندنی باوباپیرانی .٢ی تەمەن ٢١ :١٩

هەر لەو کاتەدا سندووقەکە بە دەستی لێڤیەکان هێنرایە مەکتەبی پاشا و کاتێک بینیان پارەیەکی زۆرە ،نووسەری پاشا و ئەفسەری سەرۆک کاهین هاتن و سندوقەکەیان بەتاڵ کردەوە و بردیان و بردیانەوە بۆ شوێنی خۆی .ڕۆژ بە ڕۆژ بەم شێوەیە دەیانکرد و پارەی زۆریان کۆدەکردەوە .٢ی تەمەن ١١:٢٤

دوای ئەو کاتەی کە ئەمازیا لە شوێنکەوتنی یەزدان دوورکەوتەوە ،لە ئۆرشەلیم پیلانیان لە دژی بەست .ئینجا هەڵهات بۆ لاخیش ، بەڵام ئەوانیش بەدوایدا ڕەوانەی لاکیشیان کرد و لەوێ کوشتیان .٢ی تەمەن ٢٧:٢٥

لە کاتی تەنگانەدا زیاتر سەرپێچی لە یەزدان کرد ،ئەمە پاشا ئەحازە .٢ی تەمەن28:22

پاشا پێی گوتم» :شاژنەکەش لە تەنیشتی دانیشتبوو » :گەشتەکەت چەندە؟ «کەی دەگەڕێیتەوە؟ بۆیە پاشا پێی خۆش بوو کە من بنێرێت؛ و منیش کاتێکی بۆ دانا .نەحەمییا ٦:٢

هەربۆیە ڕادەستی دوژمنانیان کرد کە بێزاریان دەکرد ،لە کاتی تەنگانەیاندا کە هاواریان بۆ دەکردیت ،لە ئاسمانەوە گوێت لێیان بوو .بەپێی میهرەبانییە فرەچەشنەکانت ڕزگارکەرت پێبەخشیون ،کە لە دەستی دوژمنەکانیان ڕزگاریان کرد .نەحەمی ٢٧:٩

چونکە ئەگەر لەم کاتەدا بە تەواوی بێدەنگ بیت ،ئەوا گەورەبوون و ڕزگاربوون بۆ جولەکەکان لە شوێنێکی ترەوە سەرهەڵدەدات . بەڵام تۆ وماڵی باوکت لەناو دەچن ،کێ دەزانێت ئایا بۆ ماوەیەکی وەک ئەم هاتوویت بۆ شانشینی؟ ئەستێر ١٤:٤

هۆنراوە

ئایا کاتێکی دیاریکراو نییە بۆ مرۆڤ لەسەر زەوی؟ ئایا ڕۆژەکانی وەک ڕۆژانی بەکرێگیراویش نین؟ ئەیوب ٧ :١

ئەگەر پیاوێک مرد ،ئایا دەژی؟ هەموو ڕۆژەکانی کاتە دیاریکراوەکەم چاوەڕێ دەکەم ،تا گۆڕانکارییەکەم دێت .ئەیوب ١٤ :١٤

ئایا تۆ ئەو کاتە دەزانیت کە بزنە کێوییەکانی بەردەکە لەدایک دەبن؟ یان دەتوانیت نیشانە بدەیت کەی کۆترەکان گوێدرێژ دەبن؟ ئایا دەتوانی ئەو مانگانە بژمێری کە جێبەجێیان دەکەن؟ یان ئەو کاتە دەزانیت کە لەدایک دەبن؟ ئەیوب ٣٩ :١-٢

تۆ خۆشحاڵیت خستۆتە دڵمەوە ،زیاتر لەو کاتەی کە گەنمەشامی و شەرابەکەیان زیاد بوو .زبور ٧:٤

هەروەها یەزدان دەبێتە پەناگەیەک بۆ ستەملێکراوەکان ،پەناگەیەک لە کاتی تەنگانەدا .زبور ٩:٩

قسەکانی یەزدان قسەی پاکن ،وەک زیو لە کورەی زەویدا تاقیکرایەوە و حەوت جار پاککرایەوە .زبور ١٢ :٦

لە کاتی تووڕەیی خۆتدا وەک تەنورێکی ئاگرین دەیانکەیت ،یەزدان لە تووڕەیی خۆیدا قووتیان دەدات و ئاگر دەیانخوات .زبور ٢١ :٩

چونکە لە کاتی تەنگانەدا لە کۆشکەکەیدا دەمشارێتەوە ،لە نهێنی چادرەکەیدا دەمشارێتەوە .لەسەر بەردێک دادەمەزرێنێت .زبور ٥:٢٧

سەردەمەکانم لە دەستی تۆدایە ،ڕزگارم بکە لە دەستی دوژمنەکانم و ئەوانەی گۆشەگیریم دەکەن .زبور ٣١ :١٥

چونکە هەرکەسێکی خواپەرست لە کاتی دۆزینەوەیدا ئەمەت لێ دەپاڕێتەوە ،بەڕاستی لە لافاوەکانی ئاوە گەورەکاندا لێی نزیک نابنەوە .زبور ٣٢ :٦

)زبورێکی داود ،کاتێک لەبەردەم ئەبیمەلەخدا ڕەفتاری خۆی گۆڕی ،ئەویش دووری خستەوە و ڕۆشت (.من هەمیشە یەزدان ستایش دەکەم ،ستایشی بەردەوام لە دەممدا دەبێت .زبور ٣٤ :١

لە ڕۆژە خراپەکاندا شەرم ناکەن ،لە ڕۆژانی برسێتیدا تێر دەبن .بەڵام ڕزگاری ڕاستودروستەکان لە یەزدانەوەیە ،لە کاتی تەنگانەدا هێزی ئەوانە .زبور ٣٧ :١٩،٣٩

)بۆ سەرۆکی مۆسیقاژەن ،زبورێکی داود (.خۆشبەختە ئەو کەسەی کە هەژارەکان دەزانێت ،یەزدان لە کاتی تەنگانەدا ڕزگاری دەکات .زبور ٤١ :١

بە گوێمان بیستوومانە خودایە ،باوباپیرانمان پێیان ڕاگەیاندین ،لە ڕۆژگاری ئەواندا ،لە سەردەمی کۆندا چ کارێکت کردووە .زبور ٤٤ :١

چ کاتێک دەترسم ،متمانە بە تۆ دەکەم .زبور ٣:٥٦

لە هەموو کاتێکدا متمانەی پێ بکە؛ ئێوە دڵتان لەبەردەمیدا بڕێژن :خودا پەناگەیە بۆ ئێمە .سەلاح .زبور ٨:٦٢

بەڵام سەبارەت بە من ،دوعای من بۆ تۆیە ،ئەی یەزدان ،لە کاتێکی پەسەندکراودا :ئەی خودایە ،بە زۆری میهرەبانیت گوێم لێ بگرە ،لە ڕاستی ڕزگاربوونتدا .زبور ١٣:٦٩

لە کاتی پیریدا فڕێم مەدە؛ کاتێک هێزم کەم دەبێتەوە وازم لێ مەهێنە .زبور ٧١ :٩

بەڵام ئەو پڕ بوو لە بەزەیی ،لە تاوانەکانیان خۆش بوو و لەناویان نەبرد ،زۆر جار تووڕەیی خۆی لادا و هەموو تووڕەیییەکەی نەوروژاند .زبور ٣٨:٧٨

ڕق لێبووانی یەزدان دەبوو ملکەچی ئەو بن ،بەڵام دەبوو زەمەنیان بۆ هەمیشە بمێنێتەوە .زبور ٨١ :١٥

لەبیرت بێت کاتم چەندە کورتە ،بۆچی هەموو مرۆڤەکانت بە بێهودە دروست کردووە؟ زبور ٤٧:٨٩

تۆ هەڵدەستیت و بەزەیی بە سیهۆندا بێتەوە ،چونکە کاتی ڕەزامەندی بەسەریدا هاتووە ،بەڵێ ،کاتی دیاریکراو هاتووە .زبور ١٠٢ : ١٣

پیاوێکی پێشیان نارد ،یوسف ،کە بە خزمەتکار فرۆشرا ،پێیەکانی بە بەند ئازاریان دەدا ،لە ئاسن دانرا ،تا ئەو کاتەی قسەکەی هات ،قسەی یەزدان تاقیکردەوە .پاشا نارد و ئازادی کرد؛ تەنانەت فەرمانڕەوای گەلیش ،با ئازاد بێت .زبور ١٠٥ :١٧-٢٠

خۆشبەختن ئەوانەی کە حوکم دەپارێزن و ئەوەی ڕاستودروستی دەکات لە هەموو کاتێکدا .زبور ٣:١٠٦

زۆر جار ڕزگاری کردوون؛ بەڵام بە ئامۆژگارییەکانیان تووڕەیان کرد و بەهۆی تاوانەکانیانەوە زەلیل کران .بەڵام کاتێک گوێی لە هاوارەکەیان بوو ،سەیری ئازارەکانیان کرد :زبور ١٠٦ :٤٣-٤٤

لەم کاتەوە تا هەتا هەتایە ناوی یەزدان پیرۆز بێت .زبور ١١٣ :٢

بەڵام ئێمە لەمەودوا و بۆ هەتاهەتایە ستایشی یەزدان دەکەین .ستایشی یەزدان بکەن .زبور ١١٥ :١٨

ڕۆحم بۆ ئەو حەسرەتە دەشکێت کە لە هەموو کاتێکدا بۆ حوکمەکانت هەیەتی .زبور ١١٩ :٢٠

ڕۆژانە حەوت جار ستایشت دەکەم لەبەر حوکمە ڕاستەکانت .زبور ٦٤:١١٩

یەزدان کاتی ئەوە هاتووە کار بکەیت ،چونکە یاساکەتیان پووچەڵ کردووەتەوە .زبور ١١٩ :١٢٦

یەزدان دەرچوون و هاتنە ژوورەوەت لەم کاتەوە و بۆ هەمیشە دەپارێزێت .زبور ١٢١ :٨

)گۆرانییەکی پلە (زۆر جار لە گەنجیەوە ئازاریان دام ،با ئیسرائیل ئێستا بڵێت :زۆر جار لە گەنجیەوە ئازاریان دام ،بەڵام بەسەرمدا زاڵ نەبوون .زبور ١٢٩ :١-٢

هاوڕێ لە هەموو کاتێکدا خۆشی دەوێت ،براش بۆ ناخۆشی لەدایک دەبێت .پەندەکانی ١٧ :١٧

چونکە مرۆڤی وادپەروەر حەوت جار دەکەوێت و هەستێتەوە ،بەڵام خراپەکار دەکەوێتە ناو خراپەکارییەوە .پەندەکانی ٢٤ :١٦

وەک چۆن سەرمای بەفر لە کاتی دروێنەکردندا ،پێغەمبەرێکی دڵسۆز بۆ ئەوانەی دەینێرن ،چونکە ڕۆحی ئاغاکانی ئارام دەکاتەوە .متمانە بە مرۆڤی بێ وەفا لە کاتی تەنگانەدا وەک ددانێکی شکاو وایە ،و پێیەک لە جومگە دەرچووە .پەندەکانی ٢٥ :١٣ ، ١٩

ئایا شتێک هەیە لەسەری بگوترێ :بزانە ئەمە نوێیە؟ پێشتر لە سەردەمی کۆن بووە ،کە پێش ئێمە بووە .بانگەواز1:10

بۆ هەموو شتێک وەرزێک هەیە ،و کاتێک بۆ هەموو مەبەستێک لە ژێر ئاسماندا هەیە :کاتێکی لەدایک بوون ،و کاتێکی مردن؛ کاتێکە بۆ چاندن ،کاتێکیش بۆ هەڵوەرینی ئەوەی چێنراوە؛ کاتێک بۆ کوشتن ،و کاتێک بۆ چاکبوونەوە؛ کاتێک بۆ تێکچوون ،و کاتێک بۆ بنیاتنانەوە؛ کاتی گریان و کاتێکی پێکەنین؛ کاتێک بۆ ماتەمینی و کاتێکی سەماکردن؛ کاتی فڕێدانی بەرد و کاتی کۆکردنەوەی بەرد؛ کاتێکە بۆ باوەشکردن ،کاتێکیش بۆ خۆبەدوورگرتن لە باوەشکردن؛ کاتێک بۆ بەدەستهێنان ،و کاتێک بۆ دۆڕان؛ کاتێک بۆ هێشتنەوە ،و کاتێک بۆ فڕێدان؛ کاتێک بۆ دڕاندن ،و کاتێک بۆ دورین؛ کاتێک بۆ بێدەنگی ،کاتێکیش بۆ قسەکردن؛ سەردەمێکە بۆ خۆشەویستی ،وە سەردەمێک بۆ ڕق لێبوونەوە؛ سەردەمی شەڕە ،و سەردەمی ئاشتییە .چ قازانجێکی هەیە ئەو کەسەی کە کاری تێدا دەکات؟ من ئەو زەحمەتیەم بینی کە خودا بەخشیوە بە کوڕی مرۆڤەکان بۆ ئەوەی تێیدا وەرزش بکەن .لە سەردەمی خۆیدا هەموو شتێکی جوان کردووە ،هەروەها جیهانی لە دڵیاندا داناوە ،تاکو کەس نەتوانێت ئەو کارە بزانێت کە خودا لە سەرەتاوە تا کۆتایی دروستی دەکات .من دەزانم کە هیچ چاکەیەکیان تێدا نییە ،بەڵکو بۆ ئەوەی مرۆڤ شاد بێت ،و چاکە لە ژیانیدا بکات .هەروەها هەر مرۆڤێک بخوات و بخواتەوە و چێژ لە چاکەی هەموو ماندووبوونەکەی وەربگرێت ،ئەوە بەخششی خودایە .دەزانم هەرچی خودا بیکات ،بۆ هەتاهەتایە دەبێت ،هیچی لێ وەرناگیرێت و هیچی لێ وەرنەگیرێت ،خوداش ئەوە دەکات مرۆڤ لەبەردەمیدا بترسێت .ئەوەی هەبووە ئێستایە؛ و ئەوەی کە دەبێ بێت پێشتر بووە؛ خوداش ئەو شتە دەخوازێت کە ڕابردووە . هەروەها لە ژێر خۆردا شوێنی دادوەریم بینی کە خراپەکاری لەوێ بوو .و شوێنی ڕاستودروستی ،ئەو ناپاکییە لەوێ بوو .لە دڵمدا گوتم :خودا حوکم لەسەر چاکەکاران و خراپەکاران دەدات ،چونکە بۆ هەموو مەبەستێک و بۆ هەموو کارێک کات هەیە . بانگخوازان ٣ :١-١٧

زۆر خراپەکار مەبە و گەمژە مەبە ،بۆچی پێش کاتی خۆت بمری؟ بانگخوازان ١٧:٧

هەرکەسێک فەرمانەکە جێبەجێ بکات ،هەست بە هیچ شتێکی خراپ ناکات ،دڵی دانا هەم کات و هەم حوکم دەزانێت .چونکە بۆ هەموو مەبەستێک کات و حوکمدان هەیە ،بۆیە نەهامەتی مرۆڤ لەسەری گەورەیە .چونکە نازانێت چی ڕوودەدات ،چونکە کێ دەتوانێت پێی بڵێت کەی ڕوودەدات؟ هیچ مرۆڤێک نییە دەسەڵاتی بەسەر ڕۆحدا هەبێت بۆ ئەوەی ڕۆحەکە بپارێزێت؛ لە ڕۆژی مردنیشدا دەسەڵاتی نییە ،لەو شەڕەدا هیچ دەرچوونێک نییە .خراپەکاریش ئەوانە ڕزگار ناکات کە پێی دراوە .هەموو ئەمانەم بینیوە و دڵم خستووەتە سەر هەموو کارێک کە لە ژێر خۆردا ئەنجام دەدرێت ،کاتێک هەیە کە مرۆڤێک حوکمڕانی بەسەر کەسێکی تردا دەکات بۆ ئازارەکانی خۆی .بانگەواز ٨ :٥-٩

ئەگەر گوناهبار سەد جار خراپەکاری بکات و ڕۆژەکانی درێژتر بێت ،بەڵام بەڕاستی دەزانم کە چاک دەبێت بۆ ئەوانەی لە خودا دەترسن و لەبەردەمیدا دەترسن :بانگەواز ١٢:٨

گەڕامەوە و لە ژێر خۆردا بینیم کە پێشبڕکێ بۆ خێراکان نییە ،نە شەڕ بۆ بەهێزەکانە ،نە هێشتا نان بۆ داناکانە ،نە هێشتا دەوڵەمەندی بۆ پیاوە تێگەیشتووەکان ،نە هێشتا نیعمەت بۆ پیاوە لێزانەکان .بەڵام کات و ڕێکەوت بەسەر هەموویاندا دێت .چونکە مرۆڤ کاتی خۆی نازانێت ،وەک ئەو ماسییانەی کە لە تۆڕێکی خراپدا دەگیرێن و وەک ئەو باڵندەی کە لە تەڵەدا دەگیرێن .کوڕانی مرۆڤیش لە کاتی خراپدا کەوتوونەتە تەڵەوە ،کاتێک لەناکاو دەکەوێتە سەریان .بانگخوازان ٩ :١١-١٢

گوڵەکان لەسەر زەوی دەردەکەون؛ کاتی گۆرانی باڵندەکان هات و دەنگی کیسەڵ لە خاکی ئێمەدا دەبیسترێت؛ گۆرانی سلێمان ١٢:٢

پێشبینی

ئەی یەزدان ،میهرەبان بە ئێمە .ئێمە چاوەڕێی تۆ بووین ،هەموو بەیانییەک تۆ قۆڵیان بە ،لە کاتی تەنگانەشدا ڕزگارمان بە .ئیشایا ٢:٣٣

حیکمەت و زانست دەبنە سەقامگیری سەردەمەکانت و هێزی ڕزگاربوونت ،ترس لە یەزدان گەنجینەی ئەوە .ئیشایا ٣٣ :٦

مەترسن و مەترسن ،ئایا من لەو کاتەوە پێم نەگوت و ڕامگەیاندووە؟ تەنانەت ئێوە شایەتحاڵی منن «.ئایا لە تەنیشت من خودایەک هەیە؟ بەڵێ ،خودا نییە؛ من هیچ ناناسم .ئیشایا ٨:٤٤

پێتان بڵێن و لێیان نزیک بکەنەوە .بەڵێ ،با پێکەوە ئامۆژگاری بکەن ،کێ لە کۆنەوە ئەمەی ڕاگەیاندووە؟ کێ لەو کاتەوە باسی کردووە؟ ئایا من یەزدان نیم؟ وە جگە لە من هیچ خودایەکی تر نییە؛ خودایەکی دادپەروەر و ڕزگارکەرێک؛ جگە لە من کەس نییە .ئیشایا ٢١:٤٥

لە سەرەتاوە کۆتایی ڕاگەیاند و لە کۆنەوە ئەو شتانەی کە هێشتا نەکراون ،دەیانگوت :ئامۆژگارییەکانم دەمێننەوە و هەموو دڵخۆشی خۆم دەکەم :ئیشایا ١٠:٤٦

بە ستۆکێک دەڵێت :تۆ باوکمە .بۆ بەردێک» :تۆ منت هێنایە دەرەوە ،چونکە پشتیان لە من کردووە نەک ڕوویان ،بەڵام لە کاتی تەنگانەیاندا دەڵێن :هەستە و ڕزگارمان بکە «.بەڵام لە کوێن ئەو خوداوەندانەی کە دروستت کردووە؟ ئەگەر لە کاتی تەنگانەتدا بتوانن ڕزگارت بکەن ،با هەستن ،چونکە بە پێی ژمارەی شارەکانت خوداوەندەکانتن ،ئەی یەهودا «.یەرمیا ٢:٢٧-٢٨

لەو کاتەدا بە ئۆرشەلیم ناودەبەن تەختی یەزدان .هەموو گەلان بۆ ناوی یەزدان و بۆ ئۆرشەلیم کۆدەکرێنەوە ،ئیتر بە خەیاڵی دڵە خراپەکانیان ناڕۆن .یەرمیا ١٧:٣

ئایا شەرمیان دەکرد کاتێک کارە قێزەونەکانیان کردبوو؟ نەخێر ،بە هیچ شێوەیەک شەرمیان نەدەکرد و نەیانتوانی سوور ببنەوە ، بۆیە دەکەونە نێو ئەوانەی دەکەون ،لەو کاتەی کە سەردانیان دەکەم فڕێ دەدرێنە خوارەوە ،یەزدان دەفەرموێت .یەرمیا ١٥:٦

بەڵێ ،کۆتر لە ئاسمان کاتەکانی خۆی دەزانێت .و کیسەڵ و کرین و قووتدان کاتی هاتنی خۆیان دەپارێزن؛ بەڵام گەلەکەم دادگایی یەزدان نازانن .ئایا شەرمیان دەکرد کاتێک کارە قێزەونەکانیان کردبوو؟ نەخێر ،بە هیچ شێوەیەک شەرمیان نەدەکرد و نەیانتوانی سوور ببنەوە ،بۆیە دەکەونە نێو ئەوانەی دەکەون ،لە کاتی سەردانەکەیاندا دەخرێنە خوارەوە ،یەزدان دەفەرموێت .ئێمە بەدوای ئاشتیدا دەگەڕاین ،بەڵام هیچ چاکەیەک نەهات؛ و بۆ کاتێکی تەندروستی ،و سەیرکە ناڕەحەتی !یەرمیا ٨ :٧، ١٢، ١٥

یەزدان فەرمووی» :بەڕاستی بۆ پاشماوەکانت باش دەبن .بەڕاستی لە کاتی خراپە و لە کاتی تەنگانەدا دوژمن بە باشی لێت دەپاڕێمەوە .یەرمیا ١١:١٥

لەو ڕۆژانە و لەو کاتانەدا ،لقی ڕاستودروستی گەورە دەکەم بۆ داود .حوکم و ڕاستودروستی لە خاکەکەدا جێبەجێ دەکات .یەرمیا ١٥:٣٣

یەزدان دەفەرموێت ،لەو ڕۆژانە و لەو کاتانەدا ،نەوەی ئیسرائیل دێن ،ئەوان و نەوەی یەهودا پێکەوە دەڕۆن و دەگرین ،دەچن و بەدوای یەزدانی پەروەردگاریاندا دەگەڕێن .یەرمیا ٤:٥٠

یەزدانی پەروەردگاری سوپاسالار دەفەرموێت :سەیرکە ،من دژی تۆم ،ئەی سەربەرزترین ،یەزدانی پەروەردگاری سوپاسالار دەفەرموێت ،چونکە ڕۆژەکەت هات ،ئەو کاتەی کە سەردانت دەکەم .یەرمیا50:31

لە ناوەڕاستی بابل هەڵبێن و هەرکەسێک گیانی خۆی ڕزگار بکە ،لە تاوانەکەیدا مەبڕە .چونکە ئەمە کاتی تۆڵەسەندنەوەی یەزدانە . پاداشتی ئەو کچە دەداتەوە .یەرمیا ٥١ :٦

بۆ هەتا هەتایە لەبیرمان دەکەی و بۆ ماوەیەکی زۆر وازمان لێ دەهێنیت؟ ماتەمینی5:20

ژەمەکانت کە دەیخۆیت بە کێشی بیست شیکل دەبێت لە ڕۆژێکدا ،جارجارە بیخۆیت .هەروەها بە پێوانە ئاو بخۆرەوە ،بەشی شەشەمی هینێک ،جارجارە دەخۆیتەوە .حەزەقێل ٤ :١٠-١١

بەیانی بۆت هات ،ئەی نیشتەجێی خاکەکە ،کاتی هات ،ڕۆژی تەنگانە نزیکە ،نەک دووبارە دەنگی شاخەکان .کاتەکە هاتووە ، ڕۆژەکە نزیک دەبێتەوە ،با کڕیار شاد نەبێت و فرۆشیاریش ماتەمینی نەگرێت ،چونکە تووڕەیی بەسەر هەموو خەڵکەکەیدایە . حەزەقێل ۷ :۷ ،۱۲

کاتێک بەلای تۆدا تێپەڕیم و سەیرم کرد ،کاتت کاتی خۆشەویستی بوو .یەزدانی پەروەردگار دەفەرموێت ،پۆشاکەکەم بەسەرتدا بڵاوکردەوە و ڕووتیت داپۆشی ،بەڵێ سوێندم پێدایت و پەیمانم لەگەڵ تۆدا بەست ،یەزدانی پەروەردگار دەفەرموێت ،تۆ بوویتە هی من .حەزەقێل ۱٦ :۸

چونکە ڕۆژ نزیکە ،ڕۆژی یەزدان نزیکە ،ڕۆژێکی هەورە .دەبێتە سەردەمی بێدینەکان .حەزەقێل ۳:۳۰

یەزدانی پەروەردگار دەفەرموێت ،لە هەمان کاتدا کە گۆگ دێتە سەر خاکی ئیسرائیل ،تووڕەیی من دێتە سەر ڕووخسارم . حەزەقێل ۳۸ :۱۸

پاشا وەڵامی دایەوە و گوتی» :من بە دڵنیاییەوە دەزانم کە ئێوە کاتتان دەست دەکەوێت ،چونکە دەبینن شتەکە لە من نەماوە «.بەڵام ئەگەر خەونەکەم پێ نەناسێنن ،تەنها یەک فەرمان بۆ ئێوە هەیە ،چونکە قسەی درۆ و خراپتان ئامادە کردووە بۆ ئەوەی لەبەردەممدا بیڵێن ،تا کاتەکە دەگۆڕێت ،بۆیە خەونەکەم پێ بڵێن ،من دەزانم کە دەتوانن لێکدانەوەی من پیشان بدەن .دانیال ۲ :۸-۹

ئینجا دانیال چووە ژوورەوە و داوای لە پاشا کرد کە کاتێکی پێ بدات و لێکدانەوەکەی بۆ پاشا بدات .دانیال ۱٦:۲

کات و وەرزەکان دەگۆڕێت ،پاشاکان لادەبات و پاشاکان دادەمەزرێنێت ،دانایی دەدات بە داناکان و زانست دەدات بەو کەسانەی کە تێگەیشتن دەزانن :دانیال ۲۱:۲

لە کۆتایی ڕۆژەکاندا من نەبوخودنەسر چاوەکانم بەرزکردەوە بۆ ئاسمان و تێگەیشتنم بۆم گەڕایەوە و بەرزترین بەرەکەتم بەخشی ، ستایشم کرد و ڕێزیم لەو کەسە گرت کە بۆ هەتاهەتایە زیندووە ،کە دەسەڵاتەکەی حوکمڕانییەکی هەتاهەتاییە و شانشینییەکەی لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەیەکی ترە ،هەموو دانیشتووانی زەویش وەک هیچ ناودەبرێن ،ئەویش بەپێی خواستی خۆی دەکات بە ویستی خۆی لە سوپای ئاسمان و لە نێو دانیشتوانی زەویدا ،کەس ناتوانێت دەستی ڕابگرێت و پێی بڵێت» :چی دەکەیت؟ «لە هەمان کاتدا عەقڵم بۆم گەڕایەوە؛ و بۆ شکۆمەندی شانشینی من ،شەرەف و گەشاوەییم بۆم گەڕایەوە؛ ڕاوێژکارەکانم و ئاغاکانم بەدوایاندا دەگەڕان .لە شانشینی خۆمدا جێگیر بووم و شکۆمەندییەکی نایابم بۆ زیادکرا .ئێستا من نەبوخودنەسر ستایشی پاشای ئاسمان دەکەم و ستایشی دەکەم و ڕێزی لێدەگرم ،کە هەموو کارەکانی ڕاستین و ڕێگاکانی دادگاییکردنن ،ئەوانەی بە لووتبەرزیەوە دەڕۆن ، دەتوانێت سووکایەتی پێبکات .دانیال ٤:٣٤-٣٧

کاتێک دانیال زانی کە نووسراوەکە واژۆ کراوە ،چووە ماڵەکەی خۆی .پەنجەرەکانی لە ژوورەکەیدا بەرەو ئۆرشەلیم کراوە بوون ، ڕۆژانە سێ جار لەسەر ئەژنۆکانی ئەژنۆی دەخستە سەر و نوێژی دەکرد و سوپاسی دەکرد لەبەردەم خوداکەیدا ،وەک پێشتر . دانیال ٦:١٠

بۆیە بزانن و تێبگەن کە لە دەرچوونی فەرمانی نۆژەنکردنەوە و بنیاتنانی ئۆرشەلیمەوە تا مەسیحی شازادە حەوت هەفتە و هەشت و دوو هەفتە دەبێت .دانیال ٩:٢٥

بە ڕاستودروستی بۆ خۆتان بچێنن ،بە میهرەبانی دروێنە بکەن .زەوییە بێدارەکانتان بشکێنن ،چونکە کاتی ئەوە هاتووە بەدوای یەزداندا بگەڕێن ،تا ئەو دێت و ڕاستودروستیتان بەسەردا ببارێت «.هۆشع ١٢:١٠

چونکە لەو ڕۆژانە و لەو کاتەدا کە دیلەکانی یەهودا و ئۆرشەلیم دەهێنمەوە ،هەموو گەلان کۆدەکەمەوە و دەیانخەمە دۆڵی یەهۆشافات و لەوێ داوای گەلەکەم و میراتی ئیسرائیلیان لێدەکەم ،کە لەنێو گەلاندا بڵاویان کردۆتەوە و خاکەکەمیان دابەشکردووە . یۆئێل ۳ :۱-۲

چونکە من سەرپێچییە جۆراوجۆرەکانتان و گوناهە بەهێزەکانتان دەزانم ،ڕاستودروستەکان ئازار دەدەن ،بەرتیل وەردەگرن و هەژارانی دەروازە لە ڕاستیان لادەدەن .بۆیە وریا لەو کاتەدا بێدەنگ دەبێت؛ چونکە کاتێکی خراپە .بەدوای چاکەدا بگەڕێن نەک خراپە ،تاکو بژین ،یەزدانی پەروەردگاری سوپاکان لەگەڵتان دەبێت ،وەک ئەوەی قسەتان کردووە .ئامۆس ٥ :١٢-١٤

ئینجا بۆ جاری دووەم قسەی یەزدان بۆ یونا هات و گوتی» :هەستە و بڕۆ بۆ نەینەوا ،ئەو شارە گەورەیە و ئەو بانگەشەیەی بۆ بگێڕە کە من داوات لێدەکەم «.یونا ٣ :١-٢

بۆیە یەزدان ئەمە دەفەرموێت :سەیرکە ،من خراپەیەک لە دژی ئەم بنەماڵەیە دادەڕێژم ،کە ملی خۆتان لێی لانابەن .بە خۆبەزلزانەوە مەڕۆن ،چونکە ئەم کاتە خراپە .میکا ٢:٣

ئینجا هاوار دەکەن بۆ یەزدان ،بەڵام ئەو گوێیان لێناگرێت ،ئەویش لەو کاتەدا ڕووخساری خۆی لێیان دەشارێتەوە ،وەک چۆن لە کارەکانیاندا ڕەفتارێکی خراپیان کردووە .میکا ٣:٤

چیت لە خەیاڵدا هەیە بەرامبەر بە یەزدان؟ کۆتایی بە کۆتایی دەهێنێت ،بۆ جاری دووەم ناخۆشی سەرهەڵنادات .ناحوم1:9

چونکە بینین هێشتا بۆ کاتێکی دیاریکراو ماوە ،بەڵام لە کۆتاییدا قسە دەکات و درۆ ناکات .چونکە بە دڵنیاییەوە دێت ،دواناکەوێت . حەبەقوق ٢:٣

لەو کاتەدا بە مۆمەوە ئۆرشەلیم دەگەڕێم و سزای ئەو پیاوانە دەدەم کە لەسەر چەقۆکان جێگیر بوون ،کە لە دڵیاندا دەڵێن» :یەزدان چاکە ناکات و خراپە ناکات «.سەفنیا1:12

سەیرکە ،لەو کاتەدا هەموو ئەو شتانەی کە ئازارت دەدەن هەڵدەوەشێنمەوە ،ئەو کەسە ڕزگار دەکەم کە ڕاوەستاوە و ئەو کەسەی دەرکراوە کۆدەکەمەوە .و لە هەموو خاکێکدا کە شەرمەزار بوون ،ستایش و ناوبانگیان بۆ دەهێنم .یەزدان دەفەرموێت ،لەو کاتەدا دەتانگەڕێنمەوە ،چونکە لەناو هەموو گەلانی سەر زەویدا ناوتان دەکەم و ستایشتان دەکەم .سەفانیە ٣ :١٩-٢٠

یەزدانی سوپاسالار بەم شێوەیە دەفەرموێت» :ئەم گەلە دەڵێن :کاتی دروستکردنی ماڵی یەزدان نەهاتووە «.ئینجا قسەی یەزدان لە ڕێگەی حەگای پێغەمبەرەوە هات و گوتی» :ئایا کاتی ئەوە هاتووە ئێوە لە خانووە چەقۆدارەکانتاندا نیشتەجێ بن و ئەم ماڵە وێران بووە؟ «ئێستا یەزدانی سوپاسالار ئەمە دەفەرموێت :ڕێگاکانتان لەبەرچاو بگرن .هاگای4-1:2

منیش لە پێناو ئێوەدا سەرزەنشتی خواردنکەر دەکەم و بەرهەمی زەوییەکەتان لەناو نابات .یەزدانی سوپاسالار دەفەرموێت : یەزدانی سوپاسالار دەفەرموێت :یەزدانی سوپاسالار دەفەرموێت .مەلاکی ٣:١١

ئینجیل و کردەوەکانی پێغەمبەران

لەو کاتەوە عیسا دەستی کرد بە بانگەشەی و گوتی» :تەوبە بکەن ،چونکە شانشینی ئاسمان نزیکە «.مەتا ٤:١٧

ئێوە بیستووتان کە لە کۆنەوە دەیانگوت :مەکوژە .هەرکەسێک بکوژێت لە مەترسیدا دەبێت ،بەڵام من پێتان دەڵێم هەرکەسێک بەبێ هۆکار لە براکەی تووڕە بێت ،ئەوا مەترسی دادگایی دەبێت ،هەرکەسێک بە براکەی بڵێت» :ڕاکا ،«ئەوا لە مەترسیی ئەنجومەنەکەدا دەبێت ،بەڵام هەرکەسێک بڵێت» :ئەی گەمژە ،ئەوا لە مەترسی ئاگری دۆزەخدا دەبێت «.بۆیە ئەگەر بەخششەکەت بهێنیتە سەر قوربانگاکە و لەوێ بیرت بێتەوە کە براکەت لە بەرامبەرتدا هەیە .بەخششەکەت لەوێ لەبەردەم قوربانگاکە بەجێبهێڵە و بڕۆ .سەرەتا لەگەڵ براکەت ئاشت ببەوە ،ئینجا وەرە و بەخششەکەت پێشکەش بکە .خێرا لەگەڵ نەیارەکەت ڕێکبکە ،لەکاتێکدا لەگەڵیدا لە ڕێگادایت .نەک هەر کاتێک نەیار تۆ ڕادەستی دادوەر و دادوەریش ڕادەستی ئەفسەرەکەت نەکات و تۆش بخرێتە زیندانەوە .بەڕاستی پێت دەڵێم :بە هیچ شێوەیەک لێیەوە نایتە دەرەوە ،تا ئەو کاتەی زۆرترین پارەت نەداوە .ئێوە بیستووتان کە لە کۆنەوە دەیانگوت :زینا مەکە .ئەگەر چاوی ڕاستت تووڕەی کرد ،بیکە و فڕێی بدە ،چونکە سوودی بۆ تۆ هەیە کە یەکێک لە ئەندامەکانت لەناو بچێت ،نەک هەموو جەستەت فڕێ بدرێتە دۆزەخەوە .ئەگەر دەستی ڕاستت تووڕەی کرد ،بیبڕە و فڕێی بدە ، چونکە سوودی بۆ تۆ هەیە کە یەکێک لە ئەندامەکانت لەناو بچێت ،نەک هەموو جەستەت فڕێ بدرێتە دۆزەخەوە .وتراوە : هەرکەسێک ژنەکەی لابدات ،با نووسراوی جیابوونەوەی بداتێ ،بەڵام من پێتان دەڵێم هەرکەسێک ژنەکەی جیابکاتەوە ،جگە لە زینا ،دەیکاتە زینا ،هەرکەسێک هاوسەرگیری لەگەڵ جیابووەوە بکات ،زینا دەکات .دیسانەوە بیستووتانە کە لەلایەن ئەوانی کۆنەوە دەوترێت' :خۆت سوێند مەخۆ ،بەڵکو سوێندەکانت بۆ یەزدان جێبەجێ بکە ،بەڵام پێتان دەڵێم :هیچ سوێندێک مەخۆ .نە بە ئاسمانەوە؛ چونکە تەختی خودایە :نە بە زەوی؛ چونکە ئەوە کۆشکی پێیەکانیەتی ،نە لە ئۆرشەلیمەوە .چونکە شاری پاشای گەورەیە .هەروەها سوێند بە سەرت مەخۆ ،چونکە ناتوانی یەک قژ سپی و ڕەش بکەیتەوە .بەڵام با پەیوەندیتان بەڵێ ،بەڵێ بێت؛ نەخێر ،نەخێر ،چونکە هەرچی لەمانە زیاتر بێت ،لە خراپەوە دێت .ئێوە بیستووتان کە دەوترێت :چاو لە بەرامبەر چاو و ددان لە بەرامبەر ددان .ئەگەر کەسێک بە یاسا سکاڵات لەسەر تۆمار بکات و جلەکەت لێ بسەنێتەوە ،با جل و بەرگی تۆش لەگەڵ خۆیدا بێت .هەرکەسێک ناچارت بکات یەک میل ببڕیت ،دوو میل لەگەڵیدا بڕۆ .ئەوەی داوات لێدەکات بیدە و ئەوەی دەیەوێت قەرزت

لێیکات ،لێی دوور مەخەرەوە .بیستووتان کە دەوترێت :دراوسێکەت خۆش بوێت و ڕقت لە دوژمنەکەت دەبێتەوە .بەڵام من پێتان دەڵێم :دوژمنەکانتان خۆش بوێت ،بەرەکەت بخەنە سەر ئەوانەی نەفرەتتان لێدەکەن ،چاکە لەگەڵ ئەوانەی ڕقیان لێتانە ،دوعاکردن بۆ ئەوانەی کە سووکایەتیتان پێدەکەن و گۆشەگیریتان دەکەن .بۆ ئەوەی ئێوە ببنە نەوەی باوکتان کە لە ئاسمانە ،چونکە خۆری خۆی بۆ خراپەکاران و چاکەکاران هەڵدێت و باران بۆ ڕاستودروستەکان و نادادپەروەرەکان دەبارێت .چونکە ئەگەر ئەوانەی خۆشیان دەوێن ،چ پاداشتێکتان هەیە؟ تەنانەت باجگرەکانیش وەک یەک نین؟ ئەگەر تەنها سڵاو لە براکانتان بکەن ،چی لەوانی تر زیاتر دەکەن؟ تەنانەت باجگرەکانیش وا ناکەن؟ کەواتە ئێوەش کامڵ بن ،وەک چۆن باوکتان کە لە ئاسمانە تەواو و بێ کەموکوڕییە .مەتا ٥:٢١-٤٨

بەیانیان ،ئەمڕۆ کەشوهەوای ناخۆش دەبێت ،چونکە ئاسمان سوورە و دابەزیوە .ئەی دووڕووەکان ،دەتوانن ڕووی ئاسمان جیا بکەنەوە .بەڵام ناتوانن نیشانەکانی سەردەمەکە بزانن؟ مەتا ١٦:٣

ئینجا پەترۆس هاتە لای و گوتی» :گەورەم ،چەند جار براکەم گوناهم بەرامبەر دەکات و لێی خۆش بم؟ «تا حەوت جار؟ عیسا پێی گوت» :تا حەوت جار پێت ناڵێم ،بەڵکو تا حەفتا جار حەوت جار پێت ناڵێم «.مەتا ١٨ :٢١-٢٢

ئینجا گوتی» :بڕۆ ناو شار بۆ لای پیاوێکی لەو جۆرە و پێی بڵێ :مامۆستا دەڵێت :کاتی من نزیکە .لە ماڵەکەتدا جەژنی پەسح لەگەڵ شاگردەکانم دەگێڕم .مەتا ٢٦ :١٨

گوتی» :کاتەکە تەواو بووە و شانشینی خودا نزیک بووەتەوە ،تۆبە بکەن و باوەڕ بە ئینجیل بکەن «.مارک ١:١٥

ئینجا پەترۆس دەستی کرد بە وتنی» :ئەوەتا هەموو شتێکمان بەجێهێشت و شوێنت کەوتین «.عیسا وەڵامی دایەوە و گوتی : »بەڕاستی پێتان دەڵێم :هیچ کەسێک نییە ماڵ و برا و خوشک و باوک و دایک و ژن و منداڵ و زەوی بەجێهێشتبێت لە پێناو من و ئینجیلدا .و لە جیهانی داهاتوودا ژیانی هەتاهەتایی .بەڵام زۆرێک لەوانەی یەکەمن ،دواهەمین دەبن؛ و دواهەمین یەکەم .مارک ١٠ :٢٨-٣١

چونکە لەو ڕۆژانەدا تەنگانە ڕوودەدات ،کە لە سەرەتای دروستکراوەوە نەبووە ،کە خودا دروستی کردووە تا ئەم سەردەمە و نابێت .ئاگاداربن و ئاگاداربن و دوعا بکەن ،چونکە نازانن کەی کاتی دێت .مارک ١٣ :١٩،٣٣

ئاگاداری خۆتان بن :ئەگەر براکەتان سەرپێچیتان کرد ،سەرزەنشتی بکەن .وە ئەگەر تۆبەی کرد ،لێی خۆشبە .ئەگەر لە ڕۆژێکدا حەوت جار سەرپێچیت کرد و لە ڕۆژێکدا حەوت جار بگەڕێتەوە بۆ لای تۆ و بڵێت» :تەوبە دەکەم «.لێی خۆش دەبیت «.لوقا ١٧ : ٣-٤

ئینجا پەترۆس گوتی» :ئێمە هەموومان بەجێهێشتووە و شوێنت کەوتین «.پێی گوتن» :بەڕاستی پێتان دەڵێم :هیچ پیاوێک نییە لە پێناو شانشینی خودا ماڵ و دایک و باوک و برا و ژن و منداڵی بەجێهێشتبێت ،لەم کاتەدا و لە دونیای داهاتوودا ژیانی هەتاهەتایی چەندین جار زیاتر وەرنەگرێت .پاشان دوانزە کەسەکەی بردە لای و پێی گوتن» :ئەوەتا بەرەو ئۆرشەلیم سەردەکەوین و هەموو ئەو شتانەی پێغەمبەران لەبارەی کوڕی مرۆڤەوە نووسیویانە ،بەدی دەهێنن «.لوقا ١٨ :٢٨-٣١

ئینجا گوتی» :ئاگادار بن لەوەی فریو نەدرێن ،چونکە زۆر کەس بە ناوی منەوە دێن و دەڵێن» :من مەسیحم «.کاتەکە نزیک دەبێتەوە ،بۆیە بەدوایاندا مەڕۆن «.لوقا ٢١ :٨

بە لێواری شمشێر دەکوژرێن و بە دیل دەبرێنە ناو هەموو گەلان ،ئۆرشەلیم لەلایەن نەتەوەکانەوە دەکوژرێت ،تا سەردەمی نەتەوەکان تەواو دەبێت .لوقا ٢١ :٢٤

عیسا پێی گوت» :فیلیپ ،ئایا من ئەوەندە ماوە لەگەڵت بووم ،بەڵام تۆ منت نەناسیوە؟ «ئەوەی منی بینی باوکی بینیوە .جا تۆ چۆن دەڵێی :باوکمان پیشان بدە؟ یۆحەنا ١٤ :٩

ئەمانەم پێتان وتووە ،بۆ ئەوەی تووڕە نەبن .لە کەنیسەکان دەرتان دەکەن ،بەڵێ ،کاتی ئەوە دێت کە هەرکەسێک ئێوە بکوژێت ،وا بیردەکاتەوە کە خزمەت بە خودا دەکات .ئەوانیش ئەمانەتان پێدەکەن ،چونکە باوکیان نەناسیوە و نە منیش .بەڵام ئەم شتانەم پێ وتوون ،بۆ ئەوەی کاتەکەی هات ،لەبیرتان بێت کە من باسم کردوون .ئەم قسانەم لە سەرەتاوە پێتان نەگوت ،چونکە لەگەڵتان بووم . یۆحەنا ١٦ :١-٤

ئەم قسانەم بە پەند و پەند و پەند پێم وتوون ،بەڵام کاتێک دێت کە چیتر بە پەند قسەتان لەگەڵ ناکەم ،بەڵکو بە ڕوونی باسی باوکتان دەکەم .یۆحەنا ٢٥:١٦

بۆ جاری دووەم پێی گوت» :شیمۆنی کوڕی یوناس ،منت خۆشدەوێت؟ «پێی گوت» :بەڵێ ،پەروەردگار !تۆ دەزانی کە من تۆم خۆشدەوێت .پێی گوت :مەڕەکانم بەخێو بکە .بۆ جاری سێیەم پێی فەرموو» :شیمۆنی کوڕی یونا ،منت خۆشدەوێت؟ «پەترۆس دڵتەنگ بوو ،چونکە بۆ جاری سێیەم پێی گوت» :خۆشمدەوێ؟ «ئینجا پێی گوت» :پەروەردگار ،تۆ هەموو شتێک دەزانیت .تۆ دەزانی کە من تۆم خۆشدەوێت .عیسا پێی گوت :مەڕەکانم بەخێو بکە .یۆحەنا ٢١ :١٦-١٧

کاتێک کۆبوونەوە ،لێیان پرسی و گوتیان» :پەروەردگار ،ئایا لەم کاتەدا شانشینی بۆ ئیسرائیل دەگەڕێنیتەوە؟ «پێی گوتن» :بۆ ئێوە نییە کات و وەرزەکان بزانن ،کە باوک لە دەستی خۆیدا داناوە «.کارەکانی پێغەمبەران ١ :٦-٧

بۆیە تەوبە بکەن و بگەڕێنەوە ،تا گوناهەکانتان بسڕدرێنەوە ،کاتێک کاتەکانی پشوودان لە ئامادەبوونی یەزدان دێت .ئینجا عیسا مەسیح دەنێرێت کە پێشتر بانگەشەی بۆ کراوە :ئاسمان دەبێت وەریبگرێت تا سەردەمی گەڕاندنەوەی هەموو شتێک ،کە خودا لە سەرەتای جیهانەوە بە دەمی هەموو پێغەمبەرە پیرۆزەکانی گوتوویەتی .کارەکانی پێغەمبەران ٣ :١٩-٢١

بەڵام کاتێک کاتی بەڵێنەکە نزیک بووەوە ،کە خودا سوێندی بە ئیبراهیم خواردبوو ،گەلەکە لە میسر گەشەیان کرد و زۆر بوون ، کردەوەکانی پێغەمبەران ١٧:٧

جارێکی دیکە دەنگەکە پێی گوت» :ئەوەی خودا پاکی کردۆتەوە ،پێی مەڵێ بێگەرد «.کارەکانی پێغەمبەران ١٥:١٠

بۆیە ماوەیەکی زۆر مانەوە و بە بوێری لە یەزدان قسەیان دەکرد ،کە شایەتحاڵی وشەی نیعمەتی ئەوی دەدا و نیشانە و سەرسوڕهێنەرەکانی بە دەستیان بەخشی .کارەکانی پێغەمبەران ٣:١٤

لە یەک خوێن هەموو نەتەوەکانی مرۆڤی دروست کردووە بۆ ئەوەی لەسەر هەموو ڕووی زەوی نیشتەجێ بن ،کاتەکانی دیاریکراو و سنووری نیشتەجێبوونیان دیاری کردووە .وە سەردەمی ئەم نەزانییە خودا چاوی لێکرد؛ بەڵام ئێستا فەرمان بە هەموو مرۆڤەکان دەکات لە هەموو شوێنێک تەوبە بکەن :کردەوەکانی پێغەمبەران ١٧ :٢٦،٣٠

دوای ئەوەی ماوەیەک لەوێ بوو ،ڕۆیشت و هەموو شاگردەکانی بەهێز کرد .کارەکانی پێغەمبەران ٢٣:١٨

کاتێک باسی ڕاستودروستی و خۆگرتن و دادگاییکردنی داهاتووی دەکرد ،فێلیکس لەرزی و وەڵامی دایەوە» :بۆ ئەم کاتە بڕۆ . کاتێک وەرزێکی گونجاوم هەبێت ،بانگت دەکەم .کارەکانی پێغەمبەران ٢٥:٢٤

نامەکان

چونکە کاتێک ئێمە هێشتا بێ هێز بووین ،لە کاتی خۆیدا مەسیح لە پێناو بێ خوداکاندا مرد .ڕۆمیان ٦:٥

چونکە من پێم وایە ئازارەکانی ئەم سەردەمە شایەنی ئەوە نین کە بەراورد بکرێن لەگەڵ ئەو شکۆمەندییەی کە لە ئێمەدا دەردەکەوێت .ڕۆمیان ١٨:٨

هەروەها لە ئێستادا لەم کاتەدا پاشماوەیەک هەیە بەپێی هەڵبژاردنی نیعمەت .ڕۆمیان ١١ :٥

وە ئەوەش ،بە زانینی کاتەکە ،کە ئێستا کاتی ئەوە هاتووە لە خەوەوە بەئاگا بین ،چونکە ئێستا ڕزگاربوونمان نزیکترە لەوەی کە باوەڕمان هەبوو .ڕۆمیان ١٣ :١١

بۆیە پێش کاتەکە هیچ حوکم مەدەن ،تا یەزدان دێت ،کە شتە شاراوەکانی تاریکی دەخاتە ڕوو و ئامۆژگارییەکانی دڵەکان دەردەخات ،ئینجا هەرکەسێک ستایشی خودا دەکات .یەکەمی کۆرنتیۆس ٥:٤

)چونکە دەڵێت :لە کاتێکی پەسەندکراودا گوێم لێتە و لە ڕۆژی ڕزگاریدا یارمەتیت دا

بەڵام بە یەکسانی ،بۆ ئەوەی لەم کاتەدا زۆری ئێوە ببێتە دابینکردن بۆ کەمیی ئەوان ،بۆ ئەوەی زۆری ئەوانیش دابینکەرێک بێت بۆ کەمیی ئێوە ،بۆ ئەوەی یەکسانی هەبێت :٢ کۆرنتیەکان ١٤:٨

ئێستا دەڵێم :میراتگر تا منداڵ بێت ،هیچ جیاوازی نییە لە خزمەتکار ،ئەگەرچی ئاغای هەمووان بێت .بەڵام لە ژێر دەستی مامۆستای وانەبێژ و پارێزگاردایە تا ئەو کاتەی باوکەکە دیاری دەکات.
هەروەها ئێمەش کاتێک منداڵ بووین لە ژێر کۆیلایەتیدا بووین لە ژێر توخمەکانی جیهاندا ،بەڵام کاتێک تەواوبوونی کاتەکە هات ، خودا کوڕەکەی نارد ،کە لە ژنێک پێکهاتبوو و لە ژێر یاسادا دروستکرابوو ،بۆ ئەوەی ئەوانەی لە ژێر یاسادا بوون ڕزگاری بکات ،بۆ ئەوەی بەخێوکردنی کوڕ وەربگرین .گەلاتیەکان ٤ :١-٥

بۆ ئەوەی لە کاتی پڕبوونی کاتەکاندا هەموو شتێک لە مەسیحدا کۆبکاتەوە ،چ لە ئاسمان و چ لەسەر زەوی .تەنانەت لە ئەویشدا : ئەفسیان ١٠:١

ڕزگارکردنی کات ،چونکە ڕۆژەکان خراپن .ئەفسیان ١٦:٥

بە حیکمەتەوە بەرەو ئەوانەی دەرەوە بڕۆن ،کاتەکە بفرۆشنەوە .کۆلۆسیان ٥:٤

ڕۆح بەڕاشکاوی دەڵێت :لە سەردەمی دواییدا هەندێک لە باوەڕ دوور دەکەونەوە و گرنگی بە ڕۆحە ڕاکێشانەکان و فێرکارییەکانی شەیتانەکان دەدەن .یەکەم تیمۆتێۆس ١:٤

ئەمەش بزانە کە لە ڕۆژانی کۆتاییدا ڕۆژانی مەترسیدار دێت .٢ تیمۆتێۆس ٣ :١

بۆیە لەبەردەم خودا و یەزدانی مەسیحدا فەرمانت پێدەدەم ،کە لە کاتی دەرکەوتنی و شانشینی خۆیدا دادوەری لەسەر زیندوو و مردووەکان دەکات .بانگەشەی وشەکە بکە؛ لە وەرزدا خێرا بێت ،لە وەرزدا بێت؛ بە هەموو لێبوردەیی و عەقیدەکانەوە سەرزەنشت بکەن ،سەرزەنشت بکەن ،ئامۆژگاری بکەن .چونکە کاتێک دێت کە بەرگەی عەقیدەی دروست ناگرن .بەڵام بەپێی ئارەزووی خۆیان مامۆستایان بۆ خۆیان کەڵەکە دەکەن و گوێچکەیان خورانە .گوێیان لە ڕاستی لادەدەن و ڕوو لە ئەفسانە دەکەن . ٢ تیمۆتێۆس ٤ :١-٤

بەڵام لە کاتی خۆیدا قسەی خۆی لە ڕێگەی بانگەشەوە دەرخست ،کە بەپێی فەرمانی خودای ڕزگارکەرمان بە من سپێردراوە . تیتۆس ٣:١

خودا کە لە کاتە جیاوازەکاندا و بە شێوازێکی جۆراوجۆر لە ڕابردوودا بە پێغەمبەران قسەی لەگەڵ باوکەکانی دەکرد ، عیبرانییەکان ١ :١

بۆیە دەبێ زیاتر گرنگی بەو شتانە بدەین کە بیستوومانە ،نەک لە هەر کاتێکدا ڕێگەیان پێبدەین بخلیسکێن .عیبرانییەکان ٢ :١

دیسانەوە ڕۆژێکی دیاریکراو سنووردار دەکات و لە داوددا دەڵێت :ئەمڕۆ دوای ماوەیەکی زۆر .وەک دەوترێت» :ئەمڕۆ ئەگەر گوێتان لە دەنگی بێت ،دڵتان ڕەق مەکەنەوە «.عیبرانییەکان ٧:٤

بۆیە با بە بوێری بێینە سەر تەختی نیعمەت ،تا بەزەییمان پێ بگات و نیعمەت بدۆزینەوە بۆ یارمەتیدان لە کاتی پێویستیدا . عیبرانییەکان ١٦:٤

لە کاتێکدا نازانن سبەی چی ڕوودەدات .بۆ ئەوەی ژیانت چییە؟ تەنانەت هەڵمێکە ،بۆ ماوەیەکی کەم دەردەکەوێت و دواتر لەناو دەچێت .یاقوب ١٤:٤

پیرۆز بێت خودا و باوکی پەروەردگارمان عیسا مەسیح ،کە بەپێی میهرەبانییە زۆرەکەی ئێمەی لەدایک کردۆتەوە بۆ هیوایەکی زیندوو بە زیندووبوونەوەی عیسا مەسیح لە مردووەکان ،بۆ میراتێکی نەفەوتاو و بێگەرد و کاڵ نابێتەوە ،کە لە ئاسمان بۆ ئێوە تەرخانکراوە ،کە بە هێزی خودا دەپارێزرێن بۆ ڕزگاربوون کە ئامادەن لە دواهەمیندا ئاشکرا بکرێن کات .یەکەمی پەترۆس ١ : ٣-٥

چونکە دەزانن کە بە شتە خراپەکان وەک زیو و زێڕ ڕزگار نەکراینەوە ،لە قسە بێماناکانتان کە بە نەریت لە باوباپیرانتانەوە وەرگیراون .بەڵام بە خوێنی بەنرخی مەسیح ،وەک بەرخێکی بێ کەموکوڕی و بێ پەڵە :بەڕاستی پێش دامەزراندنی جیهان دانرابوو ،بەڵام لەم دوایین کاتانەدا بۆ ئێوە دەرکەوت ،کە بەهۆی ئەوەوە باوەڕتان بە خودا هەیە ،کە لە مردووەکان زیندووکردەوە و شکۆمەندی پێبەخشی .بۆ ئەوەی باوەڕ و هیواتان بە خودا بێت .یەکەمی پەترۆس ١ :١٨-٢١

بەڵام ئێوە نەوەیەکی هەڵبژێردراو و کاهینایەتییەکی پاشایەتی و نەتەوەیەکی پیرۆز و گەلێکی تایبەتن .بۆ ئەوەی ستایشەکانی ئەو کەسە دەربخەن کە لە تاریکییەوە بانگی کردوون بۆ ناو ڕووناکی سەرسوڕهێنەرەکەی ،کە لە ڕابردوودا گەل نەبوون ،بەڵام ئێستا گەلی خودان ،کە ڕەحمیان پێنەکرابوو ،بەڵام ئێستا ڕەحمەتیان پێگەیشت .یەکەمی پەترۆس ٢ :٩-١٠

با ڕازاندنەوەکەیان ئەو ڕازاندنەوەی دەرەوە نەبێت کە قژ و پۆشینی زێڕ و جل و بەرگ لەبەر بکات .بەڵام با مرۆڤی شاراوەی دڵ بێت ،لە شتێکدا کە لەناو ناچێت ،تەنانەت ڕازاندنەوەی ڕۆحێکی نەرم و نیان و بێدەنگ بێت ،کە لەبەردەم خودادا بە نرخێکی زۆرە .چونکە ژنە پیرۆزەکانیش کە پشتیان بە خودا بەستبوو ،بەم شێوەیە خۆیان دەڕازاندەوە و ملکەچی مێردەکانی خۆیان بوون ، هەروەک چۆن سارا گوێڕایەڵی ئیبراهیمی بوو و پێی دەگوت پەروەردگار .یەکەمی پەترۆس ٣:٣-٦

چونکە مەسیح لە پێناو ئێمەدا لە جەستەدا ئازاری چەشتووە ،بە هەمان شێوە خۆتان بە هەمان بیرکردنەوە چەکدار بکەن ،چونکە ئەوەی لە جەستەدا ئازاری چەشتووە ،لە گوناە وەستاوە .بۆ ئەوەی چیتر کاتەکانی دیکە لە جەستەدا بە ئارەزووی مرۆڤەکان نەژی ، بەڵکو بە ویستی خودا بژی .چونکە ڕەنگە کاتەکانی ڕابردووی ژیانمان بەس بێت کە ویستی نەتەوەکانمان کردبێت ،کاتێک بە شەهوەت و شەهوەت و زیادەڕۆیی لە شەراب و ئاهەنگ و ئاهەنگ و بتپەرستی قێزەوندا دەڕۆیشتین :یەکەمی پەترۆس ٤ :١-٣

چونکە کاتی ئەوە هاتووە کە دادگاییکردن لە ماڵی خوداوە دەست پێ بکات ،ئەگەر سەرەتا لە ئێمەوە دەست پێ بکات ،کۆتایی چی دەبێت ئەوانەی گوێڕایەڵی ئینجیلی خودا نین؟ یەکەمی پەترۆس ١٧:٤

بۆیە خۆتان لە ژێر دەستی بەهێزی خودادا بچوک بکەنەوە ،تا لە کاتی خۆیدا بەرزتان بکاتەوە ،هەموو خەمی خۆتان بخەنە سەری . چونکە ئەو گرنگیت پێدەدات .یەکەمی پەترۆس ٥ :٦-٧

منداڵە بچووکەکان ،دواجارە ،وەک چۆن بیستووتان دەجال دێت ،ئێستاش دەجال زۆرن .کە بەهۆیەوە دەزانین کە دواجارە .یەکەم یۆحەنا ٢ :١٨

چۆن پێیان وتیت لە دوایین جاردا گاڵتەجاڕ هەبن ،کە بە دوای شەهوەتی ناخودای خۆیاندا بڕۆن .یەهودا ١ :١٨

وەحی

خۆشبەختە ئەو کەسەی کە دەخوێنێتەوە و ئەوانەی گوێیان لە قسەکانی ئەم پێشبینییە دەبێت و ئەو شتانە دەپارێزن کە تێیدا نووسراون ،چونکە کاتەکە نزیکە .پەخشانی1:3

سوێندیان بەو کەسە خوارد کە بۆ هەمیشە و هەتاهەتایە زیندووە ،کە ئاسمان و شتەکانی ناوی و زەوی و شتەکانی ناوی و دەریا و شتەکانی ناوی دروستکردووە ،کە چیتر کات نەمێنێت :پەخشانی ١٠ :٦

بۆیە ئەی ئاسمانەکان و ئەوانەی تێیدا نیشتەجێن ،شاد بن .ئاخ بۆ دانیشتوانی زەوی و دەریا !چونکە شەیتان بە تووڕەیییەکی زۆرەوە هاتۆتە لای ئێوە ،چونکە دەزانێت کە ماوەیەکی کەمی ماوە .پەخشانی ١٢ :١٢

فریشتەیەکی دیکە لە پەرستگاکە هاتە دەرەوە و بە دەنگێکی بەرز هاوار دەکات بۆ ئەو دانیشتووە کە لەسەر هەورەکە دانیشتبوو : »داسەکەت بخەرە ناوەوە و چنینەوە ،چونکە کاتی دروێنەکردنت هاتووە .چونکە دروێنەی زەوی پێگەیشتووە .پەخشانی ١٤ :١٥

ئینجا پێی فەرمووم» :مۆر لەسەر وتەکانی پێشبینییەکانی ئەم کتێبە مەکە ،چونکە کاتەکە نزیکە «.پەخشانی ١٠:٢٢

ئەپۆکریفا

وە بۆ ئەوەی ڕووناکییەکمان بۆ بدۆزێتەوە لە ماڵی یەزدانی پەروەردگارمان و لە کاتی کۆیلایەتیماندا خواردنمان پێبدات 1 . ئەسدراس8:79

دیسانەوە لە کاتی کاتدا لافاوەکەت هێنایە سەر ئەوانەی لە جیهاندا نیشتەجێ بوون و لەناوت برد 2 .ئەسدراس3:9

ناتوانن لەو شتانە تێبگەن کە لە داهاتوودا بەڵێنیان بە چاکەکاران دراوە ،چونکە ئەم جیهانە پڕە لە ناڕاستگۆیی و لاوازی .چونکە لە سەرەتاوە دانەوێڵەی تۆوی خراپ لە دڵی ئادەمدا چێنراوە و تا ئێستا چەندە بێ خودایی هێناوە؟ هێشتا چەند بەرهەم دەهێنێت تا کاتی وەرین دەگات؟ 2 ئەسدراس30،4:27

چونکە بەهەشت بۆ ئێوە کراوەتەوە ،درەختی ژیان بۆتان چێنراوە ،کاتی داهاتوو ئامادەکراوە ،زۆری ئامادەکراوە ،شارێک بنیات دەنرێت و پشوودان ڕێگەپێدراوە ،بەڵێ چاکە و حیکمەتی تەواو 2 .ئەسدراس8:52

پاشان وەڵامی دامەوە و گوتی» :کاتەکە بە پەرۆشەوە لە خۆیدا بپێو ،کاتێک بەشێک لە نیشانەکانی ڕابردوو دەبینیت ،کە پێشتر پێم وتوون ،ئەو کاتە تێدەگەیت کە ئەوە هەمان ئەو کاتەیە ،کە بەرزترین دەست دەکات بە سەردانیکردنی ئەو جیهانەی کە دروستی کردووە «.٢ ئەسدراس ٩ :١-٢

وەڵامی دامەوە» :وەک کێڵگە ،تۆوەکەش هەروایە .وەک چۆن گوڵەکان بن ،ڕەنگەکانیش بەم شێوەیەن؛ وەک کرێکارەکە ، کارەکەش بەم شێوەیە؛ وەک چۆن جووتیار خۆیەتی ،بەهەمان شێوە کشتوکاڵییەکەی ،چونکە سەردەمی جیهان بوو 2 .ئەسدراس 9:17

بەرزترینیش چاوی لە سەردەمە سەربەرزەکان کردووە و بینین کۆتاییان هاتووە و قێزەونەکانی جێبەجێ دەبن 2 .ئەسدراس11:44

پێی وتم» :وەک چۆن تۆ نەتوانی بەدوای ئەو شتانەدا بگەڕێیت و نە بزانیت کە لە قووڵایی دەریادان ،بە هەمان شێوە کەس لەسەر زەوی ناتوانێت کوڕەکەم ببینێت و ئەوانەی لەگەڵیدان ،تەنها لە ڕۆژدا نەبێت 2 «.ئەسدراس13:52

لەبەر ئەوەی دادوەرێکی ڕاستگۆیە ،لە کاتی خۆیدا ئەو شتەی کە پێی بەخشیبوویت لێت وەرگرت 2 .ئەسدراس14:32

بڕۆ بۆ میدیای کوڕم ،چونکە بەڕاستی باوەڕم بەو شتانە هەیە کە یونس پێغەمبەر لەبارەی نەینەوا باسی کردووە ،دەڕوخێنرێت .و بۆ ماوەیەک ئاشتی باشترە لە میدیادا بێت؛ براکانمان لەو خاکە چاکەدا پەرش و بڵاوی لەسەر زەوی دەکەون ،ئۆرشەلیم وێران دەبێت و ماڵی خودا تێیدا دەسوتێت و بۆ ماوەیەک وێران دەبێت .وە کە دیسانەوە خودا ڕەحمیان پێدەکات و دەیانگەڕێنێتەوە بۆ ئەو خاکە ،لەوێ پەرستگایەک دروست دەکەن ،بەڵام وەک یەکەم نا ،تا کاتی ئەو سەردەمە تەواو دەبێت .دواتر لە هەموو شوێنەکانی دیلبوونیان دەگەڕێنەوە و ئۆرشەلیم بە شکۆمەندی بنیات دەنێن و ماڵی خودا بۆ هەمیشە بە بینایەکی شکۆمەندەوە تێیدا دروست دەکرێت ،وەک پێغەمبەران باسیان کردووە .تۆبیت ١٤ :٤-٥

چونکە ئێستا کاتی ئەوە هاتووە یارمەتی میراتەکەت بدەیت و کارەکانت جێبەجێ بکەیت بۆ لەناوبردنی ئەو دوژمنانەی کە لە دژی ئێمە هەڵساون .دوای ئەم ماوەیە هەریەکەیان گەڕایەوە بۆ میراتی خۆی و یودیتیش چووە بەتولیا و لە موڵکی خۆیدا مایەوە و لە سەردەمی خۆیدا لە هەموو وڵاتەکەدا بەڕێز بوو .لە سەردەمی یەهودیت و دوای مردنی زۆریش کەس نەبوو نەوەی ئیسرائیل بترسێنێت .یۆدیس ١٣ :٥، ٢٥،٢١

چونکە هەموو قوربانییەک کەمە بۆ بۆنێکی شیرین بۆ تۆ ،هەموو چەورییەکەی بەس نییە بۆ قوربانی سووتاندنەکەت ،بەڵام ئەوەی لە یەزدان بترسێت لە هەموو کاتێکدا گەورەیە .یەهودیس ١٦:١٦

ئەی پەروەردگار لەبیرت بێت لە کاتی تەنگانەماندا خۆت بناسێنە و بوێریم پێ ببەخشە ئەی پاشای گەلان و پەروەردگاری هەموو هێزەکان .زیادکردنەکان بۆ ئەستێر ١٤:١٢

لە سکی دایکمدا لە ماوەی دە مانگدا گۆشت بوو ،لە خوێن و لە تۆوی مرۆڤ و ئەو چێژەی کە لەگەڵ خەودا دێت .حیکمەتی سلێمان ٢:٧

ئەگەر پیاوێک ئارەزووی ئەزموونی زۆر بکات، ئەوا شتەکانی کۆن دەزانێت و بە دروستی گریمانە دەکات کە چی لە داهاتوودا دێت، ئەو وردەکارییەکانی قسەکان دەزانێت و دەتوانێت ڕستە تاریکەکان ڕوون بکاتەوە، پێشبینی نیشانە و سەرسوڕهێنەرەکان و ڕووداوەکانی وەرز و سەردەمەکان دەکات .حیکمەتی سلێمان ٨:٨

حیکمەتم پێ بدە، کە لە تەنیشت تەختەکەتەوە دانیشتووە .لە ناو منداڵەکانتەوە ڕەتم مەکەرەوە، چونکە من خزمەتکارەکەت و کوڕی خزمەتکارەکەت کەسێکی لاوازم و ماوەیەکی کورتم و زۆر گەنجم بۆ تێگەیشتن لە دادوەری و یاساکان .چونکە ئەگەر مرۆڤ لە نێو نەوەی مرۆڤەکاندا ئەوەندە تەواو نەبێت، بەڵام ئەگەر حیکمەتی تۆ لەگەڵیدا نەبێت، هیچی پێ نادرێت .حیکمەتی سلێمان ٩ :٤-٦

چونکە دەتوانیت هێزی گەورەت لە هەموو کاتێکدا نیشان بدەیت کە دەتەوێت .و کێ بەرگەی هێزی قۆڵت دەگرێت؟ حیکمەتی سلێمان ١١:٢١

چونکە لە سەردەمی کۆنیشدا، کاتێک زەبەلاحە سەربەرزەکان لەناوچوون، هیوای ئەو جیهانەی کە بە دەستی تۆ بەڕێوەدەبرا، لەناو دەفرێکی لاوازدا ڕزگاری بوو و تۆوی نەوەی بۆ هەموو تەمەنێک بەجێهێشت .حیکمەتی سلێمان ١٤:٦

چونکە ئەی پەروەردگار، لە هەموو شتێکدا گەلەکەت گەورە کرد و شکۆمەندی کردن، نە بە سوکی سەیریان کرد، بەڵکو لە هەموو کات و شوێنێکدا یارمەتیان دا .حیکمەتی سلێمان ١٩:٢٢

بۆ ماوەیەک قسەکانی دەشارێتەوە و لێوی زۆر کەس حیکمەتی خۆی ڕادەگەیەنێت .ئیکلیسیاستیکۆس ١:٢٤

دڵت ڕاست بکەرەوە و بەردەوام بەرگە بگرە و لە کاتی ناخۆشیدا پەلە مەکە .ئیکلیسیاستیکۆس ٢:٢

چونکە یەزدان پڕە لە بەزەیی و میهرەبانی و خۆڕاگر و زۆر بەزەییدار و لە گوناهەکان خۆش دەبێت و لە کاتی تەنگانەدا ڕزگاری دەکات .ئیکلیسیاستیکۆس ٢:١١

هەوڵ مەدەن دادوەر بن، ناتوانن تاوانباری لێبسەننەوە .نەک هەر کاتێک لە کەسایەتی بەهێزەکان بترسیت، کە کۆسپێک بێت لە ڕێگەی ڕاستگۆییتەوە .ئیکلیسیاستیک ٧:٦

دەسەڵاتی زەوی لە دەستی یەزداندایە و لە کاتی خۆیدا یەکێکی قازانج بەسەریدا دادەنێت .ئیکلیسیاستیک ١٠:٤

لە ئەنجامدانی کارەکانتدا زیادەڕەوی مەبە؛ لە کاتی تەنگانەتدا شانازی بە خۆتەوە مەکە «.ئیکلیسیاستیکۆس ١٠:٢٦

کارەکانی یەزدان هەر لە سەرەتاوە بە دادوەری ئەنجام دەدرێن، هەر لەو کاتەوەی کە دروستی کرد، بەشەکانی فڕێدا . ئیکلیسیاستیکۆس ١٦:٢٦

یەزدان مرۆڤی سەر زەوی دروست کرد، و دووبارەی کردەوە بۆی .چەند ڕۆژێکی کەم و ماوەیەکی کورت و دەسەڵاتی بەسەر شتەکانی ناویدا پێدان .ئیکلیسیاستیکۆس ١٧ :١-٢

پێش ئەوەی نەخۆش بیت خۆت بچووک بکەرەوە و لە کاتی گوناهەکاندا تەوبە نیشان بدە .با هیچ شتێک ڕێگریت لێ نەکات لە جێبەجێکردنی نەزرەکەت لە کاتی خۆیدا و تا مردن دوا مەخە بۆ ئەوەی ڕەوا بیت .پێش نوێژکردن، خۆت ئامادە بکە؛ وە وەک کەسێک مەبە کە تاقیکردنەوەی یەزدان دەکات .بیر لەو تووڕەییە بکەرەوە کە لە کۆتاییدا ڕوودەدات و کاتی تۆڵەسەندنەوە، کە ڕووخساری خۆی دەگەڕێنێتەوە .کاتێک کە بەس بوو، کاتی برسێتی لەبیر بکە، کاتێک دەوڵەمەند بوویت بیر لە هەژاری و پێویستی بکەرەوە .لە بەیانییەوە تا ئێوارە کاتەکە دەگۆڕێت و هەموو شتێک بە زوویی لەبەردەم پەروەردگاردا ئەنجام دەدرێت .دانا لە هەموو شتێکدا دەترسێت و لە ڕۆژی گوناهکردندا ئاگاداری تاوان دەبێت، بەڵام گەمژە کات ناپارێزێت .ئیکلیسیاستیکۆس ١٨ : ٢١-٢٧

ئەوەی پێت دەوترێت بۆ کەسێکی تر مەشق مەکە و هەرگیز لەوە خراپتر نابیت .جا بۆ دۆست بێت یان دوژمن، باسی ژیانی پیاوانی تر مەکە؛ ئەگەر بێ تاوان توانیت، ئاشکرایان مەکە «.چونکە گوێی لێ بوویت و چاودێری تۆی کرد، کاتێک کات هات ڕقی لێت دەبێتەوە .ئیکلیسیاستیکۆس ١٩ :٧-٩

زانینی خراپەکاری حیکمەت نییە و لە هیچ کاتێکدا ئامۆژگاری گوناهباران وریایی نییە .ئیکلیسیاستیکۆس ١٩:٢٢

مرۆڤێک زمانی خۆی دەگرێت ،چونکە ناچار نییە وەڵام بداتەوە ،هەندێکیش بێدەنگ دەبێت و کاتەکەی دەزانێت .مرۆڤی دانا زمانی خۆی دەگرێت تا دەرفەت دەبینێت ،بەڵام قسەخۆش و گەمژە هیچ کات نازانێت .ئیکلیسیاستیکۆس ٢٠ :٦-٧

چیرۆکێک لە دەرەوەی وەرز وەکو میوزیک لە ماتەمینیدایە :بەڵام هێڵ و ڕاستکردنەوەی حیکمەت هەرگیز لە کات دەرناچێت . ئیکلیسیاستیکۆس ٢٢ :٦

وەک چۆن دار کە لە بینایەکدا بەیەکەوە بەستراوەتەوە و بە لەرزین شل ناکرێتەوە :بە هەمان شێوە ئەو دڵەی کە بە ئامۆژگاری ئامۆژگاری جێگیر کراوە ،نابێت لە هیچ کاتێکدا بترسێت .ئیکلیسیاستیکۆس ٢٢:١٦

لە هەژارییەکەیدا لەگەڵ دراوسێکەت دڵسۆز بە ،تا بە خۆشگوزەرانییەکەی شاد بیت ،لە کاتی تەنگانەدا لەگەڵیدا بمێنەرەوە ،بۆ ئەوەی میراتگری لەگەڵیدا بیت لە میراتەکەیدا ،چونکە هەمیشە موڵک و ماڵی خراپ نابێت سووکایەتی پێبکرێت ،نە دەوڵەمەندی گەمژە کە سەرسامی بێت .ئیکلیسیاستیکۆس ٢٢:٢٣

هەموو شتێک پڕ دەکات لە حیکمەتی خۆی ،وەک فیسۆن و دیجلە لە سەردەمی بەرهەمە نوێیەکاندا .تێگەیشتن وەک فورات و وەک ئوردن لە کاتی دروێنەکردندا زۆر دەکات .ئەو عەقیدەی زانین وەک ڕووناکی و وەک جیۆن لە سەردەمی ڤینتاژدا دەردەکەوێت . ئیکلیسیاستیکۆس ٢٤ :٢٥-٢٧

پیاوێک دەوڵەمەند بێت یان هەژار ،ئەگەر دڵێکی باشی هەبێت بەرامبەر بە یەزدان ،ئەوا لە هەموو کاتێکدا بە ڕووخسارێکی دڵخۆشەوە شاد دەبێت .ئیکلیسیاستیکۆس ٢٦:٤

ئەگەر لە نێو بێ وریاکاندایت ،کاتەکە ڕەچاو بکە؛ بەڵام بەردەوام لە نێوان مرۆڤە تێگەیشتووەکاندا بن .ئیکلیسیاستیکۆس ٢٧:١٢

لە کاتی پێویستیدا قەرز بە دراوسێکەت بدە و لە کاتی خۆیدا پارەی دراوسێکەت بدەیتەوە .قسەکەت جێبەجێ بکە و بە دڵسۆزی مامەڵەی لەگەڵ بکە ،هەمیشە ئەو شتە دەدۆزیتەوە کە بۆت پێویستە .زۆرێک کاتێک شتێک بە قەرز دەدرا ،حسابیان دەکرد بۆ دۆزینەوە و دەیانخستە ناو کێشەیەکەوە کە یارمەتیان دەدا .تا وەری نەگرێت ،دەستی پیاو ماچ دەکات .لەبەر پارەی دراوسێکەی بە ملکەچییەوە قسە دەکات ،بەڵام کاتێک کە دەیداتەوە ،کاتەکە درێژ دەکاتەوە و قسەی خەمناک دەکاتەوە و گلەیی لە کاتەکە دەکات . ئیکلیسیاستیکۆس ٢٩ :٢-٥

ئیرەیی و توڕەیی تەمەن کورت دەکەنەوە و ورياييەوە تەمەن پێش کات دەهێنێت .ئیکلیسیاستیکۆس ٣٠:٢٤

لەو شوێنەی مۆسیقاژەنێک هەیە قسە مەڕێژە و حیکمەت لە کاتی خۆیدا دەرمەخە .ئیکلیسیاستیکۆس ٣٢:٤

لەو کاتەی کە ڕۆژەکانت کۆتایی پێدێت و ژیانت تەواو دەکەیت ،میراتەکەت دابەش بکە .ئیکلیسیاستیکۆس ٣٣:٢٣

میهرەبانی لە کاتی تەنگانەدا وەرزییە ،وەک هەوری باران لە کاتی وشکەساڵیدا .ئیکلیسیاستیکۆس ٣٥:٢٠

کاتەکە کورت بکەوە ،پەیمانەکە لەبیر بکە و با کارە سەرسوڕهێنەرەکانت ڕابگەیەنن .ئیکلیسیاستیکۆس ٣٦:٨

هاوەڵێک هەیە ،کە بە خۆشگوزەرانی هاوڕێیەک شاد دەبێت ،بەڵام لە کاتی تەنگانەدا دژی دەبێت .ئیکلیسیاستیکۆس ٣٧:٤

پاشان شوێنی پزیشکەکە بدە ،چونکە یەزدان دروستی کردووە ،با لێت نەڕوات ،چونکە پێویستت پێی دەبێت .سەردەمێک هەیە لە دەستی ئەواندا سەرکەوتنی باش هەیە .چونکە ئەوانیش لە یەزدان دەپاڕێنەوە کە ئەو شتە سەرفراز بکات کە دەیدەن بۆ ئاسانکاری و چارەسەر بۆ درێژکردنەوەی تەمەن .ئیکلیسیاستیکۆس ٣٨ :١٢-١٤

وە ڕەنگە هیچ کەسێک نەڵێت ،ئەمە چییە؟ بۆچی ئەوە؟ چونکە لە کاتی گونجاودا هەموویان بەدوایاندا دەگەڕێن ،بە فەرمانی ئەو ئاوەکان وەک کەڵەکەیەک وەستان و بە قسەکانی دەمی دەفرەکانی ئاوەکان .ئیکلیسیاستیکۆس ٣٩ :١٧

ڕۆحگەلێک هەن کە بۆ تۆڵەسەندنەوە دروست دەکرێن ،کە لە تووڕەیی خۆیاندا لەسەر جەڵتەی ئازاردار کەوتوون؛ لە کاتی لەناوچووندا هێزی خۆیان دەڕێژن و تووڕەیی ئەو کەسەی کە دروستیان کردووە ئارام دەکەنەوە .ئیکلیسیاستیکۆس ٣٩:٢٨

ئەوان بە فەرمانەکەی شاد دەبن و لەسەر زەوی ئامادە دەبن ،کاتێک پێویست بێت .کاتێک کاتیان هات ،سەرپێچی لە قسەکانی ناکەن «.بۆ ئەوەی مرۆڤ نەتوانێت بڵێت» :ئەمە لەوە خراپترە ،چونکە لە کاتی خۆیدا هەموویان بە باشی پەسەند دەکرێن «. ئیکلیسیاستیکۆس ٣٩:٣٤،٣١

برایان و یارمەتیدان دژی کاتی تەنگانە ،بەڵام بەخشین زیاتر لە هەردووکیان ڕزگار دەکات .ئیکلیسیاستیکۆس ٤٠:٢٤

مانگیشی وایکرد لە وەرزی خۆیدا خزمەت بکات بۆ ڕاگەیاندنی کاتەکان ،و نیشانەیەکی جیهان .ئیکلیسیاستیکۆس ٤٣ :٦

نوح بە کامڵ و ڕاستودروست دۆزرایەوە؛ لە کاتی تووڕەییدا لە بەرامبەر جیهاندا گیرا؛ بۆیە وەک پاشماوەیەک بۆ سەر زەوی بەجێهێڵدرا ،کاتێک لافاوەکە هات .ئیکلیسیاستیکۆس ٤٤ :١٧

لە سەردەمی موساشدا کارێکی میهرەبانییان کرد ،ئەو و کالێبی کوڕی یەفون ،بەو پێیەی بەرەنگاری کۆبوونەوەکە بوون و خەڵکیان لە گوناە ڕاگرت و خراپەکارەکانیان ئارامکردەوە .ئیکلیسیاستیکۆس ٤٦ :٧

سلێمان لە کاتێکی ئارامدا حوکمڕانی کرد و ڕێزی لێگیرا .چونکە خودا هەموو دەوروبەری بێدەنگ کرد ،تا ماڵێک بەناوی خۆیەوە دروست بکات و پیرۆزگاکەی بۆ هەمیشە ئامادە بکات .ئیکلیسیاستیکۆس ٤٧:١٣

یادی یۆسیاس وەک پێکهاتەی ئەو بۆنە وایە کە بە هونەری دەرمانسازەکە دروست دەکرێت :وەک هەنگوین لە هەموو دەمەکاندا شیرینە و وەک میوزیکێک لە ئاهەنگێکی شەرابدا .لە گۆڕینی خەڵکدا ڕەفتارێکی ڕاست و دروستی دەکرد ،و قێزەونەکانی نادروستی لێسەندەوە .دڵی خۆی ئاراستەی یەزدان کرد و لە سەردەمی بێ خوداکاندا پەرستنی خودای جێگیر کرد. ئیکلیسیاستیکۆس ٤٩ :١-٣

چۆن زۆرۆبابێل گەورە بکەین؟ لە لای ڕاستەوە وەک نیشانەیەک بوو ،عیسا کوڕی یۆسێدێکیش هەروا بوو ،لە سەردەمی خۆیاندا ماڵەکەی دروستکرد و پەرستگایەکی پیرۆزی بۆ یەزدان دانا ،کە بۆ شکۆمەندی هەمیشەیی ئامادەکرابوو .ئیکلیسیاستیکۆس ٤٩ : ١١-١٢

بۆیە ئێستا ستایشی خودای هەمووان بکەن ،کە تەنها لە هەموو شوێنێک کارە سەرسوڕهێنەرەکان دەکات و لە سکی دایکییەوە ڕۆژەکانمان بەرز دەکاتەوە و بەپێی میهرەبانی خۆی مامەڵەمان لەگەڵ دەکات .دڵخۆشیمان پێ ببەخشێت ،و بۆ هەمیشە ئارامی لە ڕۆژانمان لە ئیسرائیلدا بێت :تا ڕەحمەتی خۆی لەگەڵ ئێمەدا پشتڕاست بکاتەوە ،و لە کاتی خۆیدا ڕزگارمان بکات! ئیکلیسیاستیکۆس50:22-24

بانگم لە یەزدانی باوکی پەروەردگارم کرد کە لە ڕۆژانی تەنگانەمدا و لە سەردەمی سەربەرزەکاندا بەجێم نەهێڵێت ،کاتێک هیچ یارمەتیەک نەبوو .من بەردەوام ستایشی ناوت دەکەم و بە سوپاسەوە ستایش دەکەم .بەم شێوەیە دوعاکەم بیسترا :چونکە تۆ لە لەناوچوون ڕزگارت کردم و لە کاتە خراپەکان ڕزگارت کردم ،بۆیە سوپاسگوزاری دەکەم و ستایشت دەکەم و ناویان پیرۆز دەکەم ،ئەی پەروەردگار .ئیکلیسیاستیکۆس ٥١ :١٠-١٢

لە کاتی خۆیدا کارەکانت کار بکە ،لە کاتی خۆیدا پاداشتەکەت پێدەدات .ئیکلیسیاستیکۆس ٥١:٣٠

تاوانەکانی باوباپیرانمان لەبیر مەکە ،بەڵکو لەم کاتەدا بیر لە دەسەڵات و ناوی خۆت بکەرەوە .باروخ ٣:٥

کاتێک کاتی مردنی مەتاتیاس نزیک بووەوە ،بە کوڕەکانی گوت» :ئێستا لووتبەرزی و سەرزەنشتکردن هێزی بەدەستهێناوە و کاتی لەناوچوون و تووڕەیی تووڕەیی .بانگەواز بۆ یادکردنەوە بکەین کە باوباپیرانمان لە سەردەمی خۆیاندا چ کردەوەیەکیان کردووە؛ بەم شێوەیە شەرەفی گەورە و ناوێکی هەمیشەیی وەردەگرن .ئایا ئیبراهیم لە تاقیکردنەوەدا دڵسۆز نەدۆزرایەوە و بە ڕاستودروستی بۆی دانرا؟ یوسف لە کاتی تەنگانەدا فەرمانەکەی جێبەجێ کرد و کرا بە ئاغای میسر 1 .مەکابیەکان53-2:49

ئێستا دوورە لە من کە لە هەر کاتێکی ناخۆشیدا ژیانی خۆم بپارێزم ،چونکە من لە براکانم باشتر نیم .یەکەمی مەکابیەکان13:5

لەو کاتەدا شیمۆن هەستا و شەڕی بۆ نەتەوەکەی کرد و بەشێکی زۆری سامانی خۆی خەرج کرد و پیاوە ئازاکانی نەتەوەکەی چەکدار کرد و مووچەی پێدا ،چونکە لە سەردەمی ئەودا شتەکان لە دەستی ئەودا سەرفراز بوون ،بەجۆرێک نەتەوەکان لە

وڵاتەکەیان دەرهێنران ،هەروەها ئەوانەی لە شاری داود لە ئۆرشەلیم بوون ،خۆیان کردبووە تاوەرێک ،کە لێیەوە دەرچوون و هەموو دەوروبەری پیرۆزگاکەیان پیس کرد و مردن زۆر ئازاری لە شوێنی پیرۆزدا هەبوو :یەکەمی مەکابیەکان ١٤:٣٦،٣٢

برایان ،جولەکەکانی ئۆرشەلیم و لە خاکی یەهودا ،هیوای تەندروستی و ئارامی بۆ برایان ،جولەکەکانی سەرتاسەری میسر دەخوازن :خودا میهرەبان بێت لەگەڵتان و پەیمانەکەی لەبیر بکەن کە لەگەڵ ئیبراهیم و ئیسحاق و یاقوب ،خزمەتکارە دڵسۆزەکانی کردبووی .وە دڵێک بە هەمووتان بدەن بۆ خزمەتکردنی ،و ویستی ئەو جێبەجێ بکەن ،بە بوێرییەکی باش و عەقڵێکی ئامادە؛ وە دڵتان لە یاسا و فەرمانەکانیدا بکەنەوە و ئارامتان بۆ بنێرێت و گوێ لە دوعاکانتان بگرن و لەگەڵتان یەک بن و هەرگیز لە کاتی تەنگانەدا وازتان لێ مەهێنن 2 .مەکابییەکان5-1:1